

South Africa  
ISSP 2021 – Health and Health Care II  
Questionnaire  
(Tswana)

# SOUTH AFRICAN SOCIAL ATTITUDES SURVEY

## Questionnaire 2: Lwetse /Sedimonthole 2021



### BAARABI BA DINGWAGA TSE +

Dumelang. Ke nna \_\_\_\_\_ re dira dipatlisiso mo boemong jwa Lekgotla la Dipatlisiso tsa Sematlhale a Setho (HSRC). Lekgotla la HSRC le dira dipatlisiso tsa dikakanyo mo setšhabeng sa Aforika Borwa ka gale. Dikgangkgolo di akaretsa dipuisano, polotiki, thuto, botlhoka tiro, mathata a bagodi le kamano magareng ga ditlhopho. Go leka go latedisisa tiro e e dirilweng mo nakong e e fetileng, re rata go botsa dipotso mo dintlheng tse di farologaneng tse di leng botlhokwa mo nageng e.

Gore re bone tshedimosetso ya sematlhale, ya botshepegi, re kopa gore o arabe dipotso tse di lateng ka botshepegi jo bo kgonegang. Dikakanyo tsa gago di botlhokwa mo dipatlisisong tse. Lefelo le o nnang mo go lone ga mmogo le wena le kgethetswe dipatlisiso tse go sa dirisiwe tatelano e pe.

Ke fela ka lesego gore o be o tlhophilwe. Tshedimosetso e o e re nayang e tla tsewa jaaka khupamarama. Wena le ba lelapa la gago ga lo kitla le lemogiwa ka leina kgotsa aterese mo dipegong tse re ikaelelang go di kwala.

### PARTICULARS OF VISITS

	DAY	MONTH	TIME STARTED		TIME COMPLETED		**RESPONSE
			HR	MIN	HR	MIN	
First visit	/	/ 2021					
Second visit	/	/ 2021					
Third visit	/	/ 2021					

#### **\*\*RESPONSE CODES**

Completed questionnaire	= 01
Partially completed questionnaire (specify reason)	= 02
<u>Revisit</u>	
Appointment made	= 03
Selected respondent not at home	= 04
No one home	= 05
<u>Do not qualify</u>	
Vacant house/flat/stand/not a house or flat/demolished	= 06
No person qualifies according to the survey specifications	= 07
Respondent cannot communicate with interviewer because of language	= 08
Respondent is physically/mentally not fit to be interviewed	= 09
<u>Refusals</u>	
Contact person refused	= 10
Interview refused by selected respondent	= 11
Interview refused by parent	= 12
Interview refused by other household member	= 13
<u>OFFICE USE</u>	
	= 14

**STRICTLY CONFIDENTIAL**

Name of Interviewer .....

Number of interviewer


Checked by

Signature of supervisor

\_\_\_\_\_

## FIELDWORK CONTROL

CONTROL	YES	NO	REMARKS
Personal	1	2	
Telephonic	1	2	
Name	SIGNATURE		
.....	DATE ...../...../.....2021		

## RESPONDENT SELECTION PROCEDURE

Number of households at visiting point

--	--

Number of persons 16 years and older at visiting point

--	--

*Ke kopa gore o kwale maina a batho botlhe mo lefelong le/mo setsheng se ba ba nang le dingwaga di le 16 le go feta mme ba nnile fa malatsi a le 15 mo go a le 30 a a fetileng. Fa se se tladitswe, dirisa Kish grid mo tsebeng e e latelang go bona gore o tshwanetse go buisana le mang.*

Maina a batho ba dingwaga tse 16 le go feta	
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25

LEINA LA MOARABI:

ATERESE YA MOARABI:

.....  
.....

FOUNU/MOGALA.:

### GRID TO SELECT RESPONDENT

NUMBER OF QUESTION-NAIRE				NUMBER OF PERSONS FROM WHICH RESPONDENT MUST BE DRAWN																								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	26	51	76	1	1	1	3	2	4	1	3	5	8	6	5	12	10	1	6	8	7	19	19	13	21	13	24	25
2	27	52	77	1	2	3	4	3	1	2	2	3	4	8	3	7	2	5	14	4	15	4	8	6	16	14	22	19
3	28	53	78	1	1	2	1	4	2	7	6	9	3	5	11	2	1	3	11	7	10	16	16	10	5	2	2	3
4	29	54	79	1	2	3	2	1	3	5	8	6	2	4	2	4	8	11	10	16	6	9	10	15	11	12	11	18
5	30	55	80	1	1	1	4	5	6	3	5	7	5	9	8	14	3	2	13	5	18	1	4	1	20	11	5	24
6	31	56	81	1	2	2	2	3	5	7	7	8	7	1	4	9	14	8	2	17	17	14	12	14	22	10	3	14
7	32	57	82	1	2	1	1	4	1	4	1	4	6	3	6	5	7	13	9	2	3	13	14	8	2	7	20	4
8	33	58	83	1	1	2	3	2	5	1	4	2	1	7	10	6	5	4	15	10	5	2	13	4	17	5	17	8
9	34	59	84	1	1	3	2	5	6	2	2	1	9	10	1	10	4	6	6	1	9	10	1	5	6	9	1	12
10	35	60	85	1	2	2	4	1	3	3	6	9	10	11	12	3	9	15	7	8	11	6	3	9	4	3	10	1
11	36	61	86	1	1	1	3	1	4	5	3	1	6	2	9	13	11	14	4	11	4	15	15	17	1	1	23	2
12	37	62	87	1	2	3	1	3	2	7	5	6	5	7	7	8	6	10	3	3	1	12	20	7	13	22	12	16
13	38	63	88	1	1	2	1	5	3	6	4	3	4	6	2	11	13	12	1	15	8	7	2	12	15	21	13	7
14	39	64	89	1	2	3	2	4	1	4	7	8	2	5	6	11	12	9	16	13	16	11	18	18	14	16	18	23
15	40	65	90	1	2	1	4	2	4	3	8	7	7	11	1	3	5	7	12	14	13	8	17	20	19	20	19	11
16	41	66	91	1	1	3	3	1	6	5	1	5	9	10	3	2	11	13	8	12	12	5	6	21	8	8	4	15
17	42	67	92	1	1	2	2	3	4	2	6	2	3	2	12	5	2	10	13	5	8	18	9	16	10	17	16	20
18	43	68	93	1	2	1	4	2	6	4	1	4	8	9	10	7	9	3	12	12	9	7	20	19	9	19	21	13
19	44	69	94	1	2	2	1	3	5	2	8	9	10	4	9	8	13	1	1	14	10	19	10	11	18	15	7	6
20	45	70	95	1	1	3	2	5	4	1	3	8	1	3	8	6	6	9	5	7	13	4	15	1	7	22	15	21
21	46	71	96	1	1	1	2	5	1	7	2	3	2	1	11	4	7	5	3	2	1	3	12	18	5	19	14	9
22	47	72	97	1	2	1	3	1	3	2	6	2	1	8	7	1	4	2	11	8	2	17	4	17	21	16	3	5
23	48	73	98	1	2	3	4	2	2	6	7	7	8	3	4	9	3	6	2	11	11	16	2	8	11	23	6	22
24	49	74	99	1	1	2	1	4	6	3	5	5	3	1	5	13	1	14	8	14	6	15	9	14	3	6	9	17
25	50	75	100	1	1	2	3	3	2	4	6	4	7	5	3	12	12	12	4	6	2	17	11	2	12	4	8	10

## SASAS QUESTIONNAIRE 2: 2021

Palo ya batho mo lelapeng le

Palo ya batho ba ba nang le dingwaga tse 16 le go feta mo lapeng


### INTERVIEWER: PLEASE CIRCLE APPROPRIATE CODES

Household schedule	Kwala go tswa mo go yo mogolo (kwa godimo) go ya go yo monnye (kwa tlase)	Person number	Household head	Leina? O mo kana kang (ka dingwaga tse di weditsweng; fa tlase ga ngwaga o le 1 =00)	A [ <i>leina</i> ] ke monna kgotsa mosadi?  Monna=1 Mosadi=2 Yo mongwe=3	[ <i>name</i> ] Ke wa morafe o fe?	Kamano ya [ <i>leina</i> ] go moarabi ke efe?
<i>Ka kopo naya maina otlhe a batho botlhe mo lelapeng ba ba jang go tswa mo pitseng ya kapeelo e le nngwe mme e ne e le baagi malatsi a le 15 go tswa go a le 30 a a fetileng</i>  <i>Ela tlhoko: thalela sediko go dikologa nomoro e e fa thoko ga leina la tlhogo ya lelapa.</i>		01	01				
		02	02				
		03	03				
		04	04				
		05	05				
		06	06				
		07	07				
		08	08				
		09	09				
		10	10				
		11	11				
		12	12				
		13	13				
		14	14				
		15	15				
		16	16				
		17	17				
		18	18				
		19	19				
		20	20				
		21	21				
		22	22				
		23	23				
		24	24				
		25	25				

Ditlhophatse Merafe	
1	= MoAforika/Montsho
2	= Wa Mmala
3	= MoIntiya/MoAsia
4	= Mosweu
5	= Tse dingwe (tlhalosa)

Dikhoutu tsa kamano go moarabi
1 = Moarabi
2 = Mosadi / Monna / Molekane
3 = Morwa/morwadi/ngwana wa molekane/ngwana yo a amogetsweng ke motsadi yo e seng wa madi
4 = Rre/mme / rre yo e seng wa madi/mme yo e seng wa madi
5 = kgaisadi (abuti kgotsa ausi)/nkgonne/kgaisadi yo e seng wa madi
6 = Setlogolo/setlogolwana
7 = nkoko/ntatemogolo
8 = Mmatswale / Rratwale
9 = Ngwetsi / Mokgwenyana
10 = Sebare / Mogadibo
11 = Kamano e nngwe (sekai, mmame/malome)
12 = Ga go kamano

1. Fa o lebelela dilo tsotlhe, o kgotsofetse kgotsa ga o a kgotsofala go le kana kang ka bophelo ba gago ka botlalo mo malatsing a? Tswee-tswée araba o dirisa karata e, mo o 0 e kayang go tsa kgotsofala le e seng mme 10 e kayang go kgotsofala mo go feteletseng [*SHOWCARD 13*]

Ga ke a kgotsofala le e seng											Kgotsofetse mo go feteletseng	(Gana go araba)	(Ga ke itse)
00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10		77	88

2. Ka kakaretso, o kgotsofetse go le kana kang ka maemo a ikonomi mo Aforika Borwa? [*SHOWCARD 13*]

Ga ke a kgotsofala le e seng											Kgotsofetse mo go feteletseng	(Gana go araba)	(Ga ke itse)
00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10		77	88

3. Mme ka gotlhe, o kgotsofetse kgotsa ga o a kgotsofala go le kana kang ka tsela e temokerasi e dirang ka teng mo Aforika Borwa? [*SHOWCARD 13*]

Ga ke a kgotsofala le e seng											Kgotsofetse mo go feteletseng	(Gana go araba)	(Ga ke itse)
00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10		77	88

Dirisa karata e mme o mpolelele mo seleanong sa 0-10 gore wena ka bowena o tshepa sengwe le sengwe sa ditheo tse ke di go buisetsang go le kana kang. 0 e kaya gore ga o tshepe setheo le eseng, mme 10 e kaya gore o tshepa ka botlalo. Sa ntlha ... BUISETSA GODIMO... [*SHOWCARD 14*]

	Ga ke tshepe le e seng											Tshepa gotlhelele	(Gana go araba)	(Ga ke itse)
4. ...Palamente ya Aforika Borwa?	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10		77	88
5. ...tsamaiso ya molao?	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10		77	88
6. ...sepodisi?	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10		77	88

7. Jaanong fa o akanya ka puso ya Aforika Borwa, o kgotsofetse go le kana kang ka tsela e e dirang tiro ya yona ka teng? [*SHOWCARD 13*]

Ga ke a kgotsofala le e seng											Kgotsofetse mo go feteletseng	(Gana go araba)	(Ga ke itse)
00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10		77	88

## TEMOKERASI (ESS)

8. Go botlhokwa go le kana kang mo go wena go nna mo nageng e e busiwang ka temokerasi? Tlhophla karabo ya gago, mo o 0 e kayang, 'ga go botlhokwa le e seng' mme 10 e kaya 'go botlhokwa mo go gaisang' [SHOWCARD 15]

Ga go botlhokwa le e seng											Go botlhokwa mo go feteletseng	(Gana go araba)	(Ga ke itse)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		77	88

9. Mo go wena, go ka amogeselega go le kana kang gore Aforika Borwa e nne le moeteledipele yo o maatla yo o fetang le molao? Tlhophla karabo ya gago go tswa mo karateng e mo o 0 e kayang, 'ga go a amogeselega le e seng' mme 10 e kaya, go amogeselegile ka botlalo. [SHOWCARD 16]

Ga go amogeselega											Amogeselega ka botlalo	(Gana go araba)	(Ga ke itse)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		77	88

Jaanong go latela dipotso tse dingwe ka temokerasi. Morago ke tla go botsa gore temokerasi e dira jang mo Aforika Borwa. Sa ntlha, ke rata gore o nagane ka gore wena o akanya gore dilo tse di farologaneng di botlhokwa go le kana kang mo temokerasing ka kakaretso. Ga go na karabo e e nepagetseng kgotsa e e fosagetseng, ka jalo, tswee-tswee mpolelele gore wena o akanya eng.

Tswee-tswee mpolelele gore o akanya gore go botlhokwa go le kana kang mo temokerasing ka kakaretso .... [SHOWCARD 15]

		Ga go botlhokwa le e seng mo temokerasing <u>ka kakaretso</u>										Go botlhokwa mo go feteletseng mo temokerasing <u>ka kakaretso</u>	(Gana go araba)	(Ga ke itse)
10.	...gore dithopho tsa naga di golosegile ebile di siame?	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	77	88
11.	...gore makoko a a farologaneng a dipolotiki a fana boikgethelo bo bo farologaneng le a mangwe?	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	77	88
12.	...gore baphasalatso ba golosegile go ganetsa puso?	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	77	88
13.	...gore ditshwanelo tsa ditlhophla tse dinnye di sireleditswe?	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	77	88
14.	...gore baagi ba na le tšhono ya go itseela tshwetso ka merero e e botlhokwa go gaisa ka go tlhophla ka tsona ka tlhamalalo mo direferentamong?	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	77	88

**O sa ntse o akanya ka kakaretso mme e seng ka Aforika Borwa, o akana go le botlhokwa go le kana kang mo temokerasing ka kakaretso ... [SHOWCARD 15]**

		Ga go botlhokwa le e seng mo temokerasing <u>ka kakaretso</u>										Go botlhokwa mo go feteletseng mo temokerasing <u>ka kakaretso</u>	(Gan a go arab a)	(Ga ke itse)
<b>15.</b>	...gore dikgotlatshekelo di tshola batho botlhe ka go tshwana?	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	77	88
<b>16.</b>	...gore makoko a puso a otlhaiwe mo ditlhophong fa ba dirile tiro e e maswe?	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	77	88
<b>17.</b>	...gore puso e sireletse baagi botlhe kgatlhanong le lehuma?	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	77	88
<b>18.</b>	...gore puso e e tseye dikgato go fokotsa dipharologano tsa maemo a matseno?	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	77	88

**Fa o sa ntse o nagana ka kakaretso mme e seng ka Aforika Borwa, o akanya go le botlhokwa go le kana kang mo temokerasing ka kakaretso ... [SHOWCARD 15]**

		Ga go botlhokwa le e seng mo temokerasing <u>ka kakaretso</u>										Go botlhokwa mo go feteletseng mo temokerasing <u>ka kakaretso</u>	(Gan a go arab a)	(Ga ke itse)
<b>19.</b>	... gore dikakanyo tsa batho botlhe di tseelwe tsia go gaisa dikakanyo tsa badipolotiki ba maemo?	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	77	88
<b>20.</b>	...gore maikaelelo a batho a ka se kgone go emisiwa?	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	77	88



**Jaanong go latela dipotso di le mmalwa ka ditlhogo tsona tseo, fela mo nakong e ke ka ga ka moo naganang gore temokerasi e dira ka teng mo Aforika Borwa gompiano. Gape, ga go na karabo e e nepegetseng le e e fosagetseng, ka jalo mpolelele fela gore o akanya eng.**

**Dirisa karata e mme o mpolelele gore o akanya gore metlhala e e latelang e maleba go le kana kang mo Aforika Borwa. 0 e kaya gore motlhala ga o maleba le e seng mme 10 e kaya gore o maleba ka botlalo. BUISETSA MOTLHALA MONGWE LE MONGWE KWA GODIMO [*SHOWCARD 17*]**

		Ga o maleba le eseng										Maleba ka botlalo	(Gana go arab a)	(Ga ke itse)
21.	Ditlhophatse naga mo Aforika Borwa di golosegile e bile di siame.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	77	88
22.	Makoko a farologaneng mo Aforika Borwa a abelana ka boikgethelo bo bo tlhamaletseng.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	77	88
23.	Ba phasalatso mo Aforika Borwa ba golosegile go ganetsa puso.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	77	88
24.	Ditshwanelo tsa ditlhophatse di farologaneng mo Aforika Borwa di babalesegile.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	77	88

**O sa ntse o dirisa yona karata e, tswee-tswee mpolelele gore o akanya gore metlhala e e latelang e maleba kgotsa ga e maleba go le kana kang mo Aforika Borwa. READ OUT EACH STATEMENT [*SHOWCARD 17*]**

		Ga e maleba le e eng										Maleba ka botlalo	(Gana go arab a)	(Ga ke itse)
25.	Dikgotlatsheko mo Aforika Borwa di tshola batho botlhe ka go tshwana.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	77	88
26.	Makoko a busang mo Aforika Borwa a otlhaiwa mo ditlhophong fa ba dirile tiro e bosula.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	77	88
27.	Puso mo Aforika Borwa e sireletsa baagi botlhe kgatlhanong le lesuma.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	77	88
28.	Puso mo Aforika Borwa e tsaya dikgato go fokotsa dipharologanyo tsa maemo a matseno.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	77	88

**O sa ntse o dirisa karata e, tswee-tswee mpolelele gore o akanya gore metlhala e e latelang e maleba go le kana kang mo Aforika Borwa. BUISETSA MOTLHALA MONGWE LE MONWE KWA GODIMO [*SHOWCARD 17*]**

		Ga e maleba le eseng										Maleba ka botlalo	(Gana go araba)	(Ga ke itse)
29.	Mo Aforika Borwa dikakanyo tsa batho fela di sekegelwa tsebe go gaisa dikakanyo tsa badipolotiki ba maemo a kwa godimo.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	77	88
30.	Mo Aforika Borwa dikeletso tsa batho di ka se kgone go emisiwa.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	77	88

Mo dipotsong tse di latelang, ke tla go botsa pele gore o tihophe mo dikarabong tse pedi. Morago ke tla go botsa gore o akanya gore kakanyo ya gago e botlhokwa go le kana kang mo temokerasing ka kakaretso. Kwa bofelong ke tla go botsa gore o akanye ka morero o mo Aforika Borwa gompiono.

31. Ka dinako dingwe puso ga e dumelane le se o batho ba bantsi ba akanyang gore se a gaisa mo nageng. Ke motlhala O FE mo go e e latelang e, o tlhalosang se o se akanyang go gaisa ka temokerasi ka kakaretso?

Puso e tshwanetse go <u>fetola</u> dipholisi tsa yona tse e di rulagantseng go tsibogela se batho ba bantsi ba se akanyang.	1	Ask Q.32
Puso e tshwanetse go <u>kgomarela</u> dipholisi tsa yona tse e di rulagantseng go sa kgathalesege gore batho ba bantsi ba akanyang.	2	Skip to Q.34
(Go ya ka gore maemo a eme jang)	5	Skip to Q.33
(Gana go araba)	7	Skip to Q.33
(Ga ke itse)	8	Skip to Q.33

32. O akanya gore go botlhokwa go le kana kang mo temokerasing ka kakaretso gore puso e fetole dipholisi tsa yona tse e di rulagantseng go tsibogela se batho ba bantsi ba se akanyang? [**SHOWCARD 15**]

Ga go botlhokwa le e seng mo temokerasing <u>ka kakaretso</u>											Go botlhokwa mo go feteletseng mo temokerasing <u>ka kakaretso</u>	(Gana go araba)	(Ga ke itse)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		77	88

33. Tswee-tswee mpolelele gore ke ga kae mo o akanyang gore puso mo Aforika Borwa gompiono e fetola dipholisi tsa yonatse e di rulagantseng go tsibogela se batho ba bantsi ba se akanyang? [**SHOWCARD 18**]

Le e seng											Ka metlha	(Gana go araba)	(Ga ke itse)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		77	88
<b>TLATSA KARABO FA GODIMO MME O FETELE KWA GO Q.36</b>													

34. O akanya gore go botlhokwa go le kana kang mo temokerasing ka kakaretso gore puso e kgomarele dithulaganyo tsa yona go sa kgathalasege gore batho ba bantsi ba akanya eng? [*SHOWCARD 15*]

Ga go botlhokwa le e seng mo temokerasing <u>ka kakaretso</u>											Go botlhokwa mo go feteletseng mo temokerasing <u>ka kakaretso</u>	(Gana go araba)	(Ga ke itse)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		77	88

35. Tswee-tswee mpolelele gore ke ga kae mo o akanyang gore puso mo Aforika Borwa gompiano e kgomaretse dithulaganyo tsa yona go sa kgathelesege batho ba bantsi ba akanya eng? [*SHOWCARD 18*]

Le eseng											Ka metlha	(Gana go araba)	(Ga ke itse)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		77	88

36. Jaanong ke batla gore o akanye gape gore o akanya go gore dilo tse dintsi di botlhokwa go le kana kang mo temokerasing ka kakaretso? Dirisa karata e go mpolelele gore ke e fe mo go tse tlhano tse e o akanyang gore e botlhokwa mo temokerasing ka kakaretso? [*SHOWCARD 19*]

...gore baagi ba na le lefoko la bofelo mo mererong e e botlhokwa go gaisa ya dipolotiki ka go tlhopha ka tsona ka tthamalalo mo direferantamong?	1
...gore dikakanyo tsa batho fela di tseelwa diya go gaisa tsa batho ba maemo ba dipolotiki	2
...gore ditlhopho tsa naga di golosegile e bile di siame?	3
...dikgotlatsheko mo Aforika Borwa di tshola batho botlhe ka go tshwana	4
...puso mo Aforika Borwa e sireletsa baagi botlhe kgatthanong le lehuma	5
(Gana go araba)	7
(Ga ke itse)	8

## ISSP PHOLO

Ke rata go go botsa dipotso di le mmalwa ka pholo ya gago le tlhokomelo ya pholo mo Aforika Borwa ka kakaretso.

37. Fa o ne o ka akanya ka bophelo ba gago ka kakaretso mo malatsing a, o ka re o itumetse kgotsa ga o a itumela go le kana kang ka bophelo ka botlalo?

Itumetse ka botlalo	1
Itumetse thata	2
Itumetse mo go lekaneng	3
Mo magareng	4
Ga ke a itumela pila	5
Ga ke a itumela thata	6
Ga ke a itumela le e seng	7
(Nka se kgone go tlhopha)	8

38. Ka kakaretso, o na le tshepo e kana kang ka tsamaiso ya tlhokomelo ya pholo ka kakaretso mo Aforika Borwa

Tshepo ka botlalo	1
Tshepo e ntsi	2
Tshepo e e lekaneng	3
Tshepo go le gonnye	4
Ga ke na Tshepo le e seng	5
(Nka se kgone go tlhopha)	8

39. A go siame kgotsa ga go a siama gore batho ba ba nang le letseno le le kwa godimo ba kgone go duelela tlhokomelo e botoka ya pholo go gaisa ba letseno le le kwa tlase? [*Showcard 25*]

[*SHOWCARD 20*]

Siame thata	1
Siame mo go lekanetseng	2
Magareng	3
Ga go molemo sentle	4
Ga go molemo le e seng	5
(Nka se kgone go tlhopha)	8

- O dumelana kgotsa o ganetsa go le kana kang metlhala e e latelang? [*SHOWCARD 1*]

	Ke dumela thata	Ke a dumela	Ke mo magareng	Ga ke dumele	Ga ke dumele le e seng	(Nka se tlhophe)
40. Batho ba dirisa ditirelo tsa tlhokomelo ya pholo go feta ka mo go tlhokegang	1	2	3	4	5	8
41. Puso e tshwanetse go aba fela ditirelo tsa pholo tse di lekanyeditsweng (tsa motheo).	1	2	3	4	5	8
42. Ka kakaretso, ditirelo tsa pholo mo Aforika Borwa ga di a lekana.	1	2	3	4	5	8

43. A o ka rata go duela makgetho a kwa godimo go tokafatsa maemo a tlhokomelo ya pholo go batho botlhe mo Aforika Borwa?

Nka rata thata	1
Nka rata mo go lekanetseng	2
Mo magareng	3
Nka se rate thata	4
Nka se rate le e seng	5
(Nka se kgone go tlhopha)	8

**O dumela kgotsa o ganetsa go le kana kang metlhala e e latelang? [SHOWCARD 1]**

	Ke dumela thata	Ke a dumela	Ke mo magareng	Ga ke dumele	Ga ke dumele le e seng	(Nka se tlhophe)
<b>44.</b> Batho ba tshwanetse go nna le phitlhelelo go tlhokomelo ya pholo e e dueletsweng ya botlhe le fa ba sena boagi ba Aforika Borwa.	1	2	3	4	5	8
<b>45.</b> Batho ba tshwanetse go nna le phitlhelelo go tlhokomelo ya pholo e e dueletsweng ya botlhe le fa ba itshola ka ditsela tse di senyang pholo ya bona.						

**Mo Aforika Borwa, a o akanya gore go bonolo kgotsa go thata go le kana kang go fitlhelela ditirelo tsa pholo ...**

	Bonolo thata	Bonolo go le gonnye	Go a lekana	Go thata go le gonnye	Go thata mo go feteletseng	(Nka se tlhophe)
<b>46.</b> ... mo bathong ba ba humileng go gaisa batho ba ba humanegileng	1	2	3	4	5	8
<b>47.</b> ...mo bathong ba ba tsofetseng go gaisa batho ba bašwa	1	2	3	4	5	8
<b>48.</b> ...mo basading go gaisa mo banneng	1	2	3	4	5	8
<b>49.</b> ...mo baaging ba Aforika Borwa go gaisa mo bathong ba ba senang boagi ba Aforika Borwa	1	2	3	4	5	8

**Mathata a masisi a pholo a ka bo a tiholwa ke dilo tse dintsi. O dumalana kgotsa o ganetsana go le kana kang le metlhala e e latelang? [SHOWCARD 1]**

		Ke dumela thata	Ke a dumela	Ke mo magareng	Ga ke dumele	Ga ke dumele le e seng	(Nka se tlhophe)
50.	Batho ba bogisiwa ke mathata a masisi a pholo gonne ba itshola ka ditsela tse di senyang pholo ya bona.	1	2	3	4	5	8
51.	Batho ba bogisiwa ke mathata a masisi a pholo ka ntlha ya tikologo e ba dirang kgotsa ba nnang mo go yona.	1	2	3	4	5	8
52.	Batho ba bogisiwa ke mathata a masisi a pholo ka ntlha ya madi a tshika tsa bona.	1	2	3	4	5	8
53.	Batho ba bogisiwa ke mathata a masisi a pholo gonne ba humanegile.	1	2	3	4	5	8

**54. O dumelana kgotsa ga o dumelane go le kana kang le motlhala o latelang: tsa setso di naya ditharabololo tsa mathata a pholo go gaisa ditlhare tsa Tlhabologo? [SHOWCARD 1]**

Dumela thata	1
Dumela go le gonnye	2
Mo magareng	3
Ga ke dumele	4
Ga ke dumele le e seng	5
(Nka se kgone go tlhopha)	8

**O dumalana kgotsa o ganetsana go le kana kang le metlhala e e latelang ka dingaka ka kakaretso mo Aforika Borwa? [SHOWCARD 1]**

		Ke dumela thata	Ke a dumela	Ke mo magareng	Ga ke dumele	Ga ke dumele le e seng	(Nka se tlhophe)
55.	Fa re akanya ka dilo tsotlhe dingaka di ka tshepega.	1	2	3	4	5	8
56.	Bokgoni ba kalafi ya dingaka ga bo a siama sentle ka mo bo tshwanetseng go nna ka teng.	1	2	3	4	5	8
57.	Dingaka di kgathalela thata megolo ya bona go gaisa balwetse ba bona.	1	2	3	4	5	8

**58. Mo dikgweding tse 12 tse di fetileng, ke ga kae, fa go le teng, mo o dirisitseng inthanete mo sedirisweng sengwe (jaaka dikhompiutara, dithaboete le megala ya letheke e e botokanyana) go ipatlela tshedimosetso ya pholo kgotsa ya kalafi kgotsa go batlela motho yo mongwe?**

Gantsinyana ka letsatsi	1	
Gangwe ka letsatsi	2	
Makgetlo a mantsinyana ka beke	3	
Makgetlo a mantsinyana ka kgwedi	4	
Makgetlo a mantsinyana ka ngwaga	5	
Le e seng	6	
(Nka se tlhophe)	8	

Ga ke na phitlhelelo ya inthanete	9	Skip to Q.64
-----------------------------------	---	--------------

**Mo dikgweding tse 12 tse di fetileng, ke ga kae mo o neng wa dirisa inthanete go batla tshedimisetso ka ditlhogo tse di latelang? [SHOWCARD 22]**

	Le e seng	Ka sewelo	Ka dinako tse dingwe	Gangt si	Gantsi thata	(Nka se kgone go tlihopha)
59. Tshedimisetso ka go phela ka mokgwa o o sireletsang pholo?	1	2	3	4	5	8
60. Tshedimisetso e e amanang le letswalo, kgatelelo ya maikutlo, kgotsa mathata a pholo a a tsamaisanang le tsona?	1	2	3	4	5	8
61. Tshedimisetso ka meento?	1	2	3	4	5	8

**O dumalana kgotsa o ganetsana go le kana kang le metlhala e e latelang? [SHOWCARD 1]**

	Ke dumela thata	Ke a dumela	Ke mo magareng	Ga ke dumele	Ga ke dumele le e seng	(Nka se tlihophe)
62. Mo dikgweding tse 12 tse di fetileng, tshedimisetso mo inthaneteng e amile maitsholo a me a pholo ka tsela e e itumedisang.	1	2	3	4	5	8
63. Mo dikgweding tse 12 tse di fetileng, tshedimisetso mo inthaneteng e nthusitse go tlihaloganya se ngaka e lekileng go se nthaloetsa.	1	2	3	4	5	8

**O dumalana kgotsa o ganetsana go le kana kang le metlhala e e latelang? [SHOWCARD 1]**

	Ke dumela thata	Ke a dumela	Ke mo magareng	Ga ke dumele	Ga ke dumele le e seng	(Nka se tlihophe)
64. Inthanete e mosola go thusa batho go tsaya tshwetso ya fa matshwao a bolwetse a le masisi thata go ka ya go bona ngaka.	1	2	3	4	5	8
65. Inthanete e mosola mo go tliatlhobeng gore a ngaka e nnaya kgakololo e e tshwanetseng.	1	2	3	4	5	8
66. Ga go bonolo go farologanya magareng ga tshedimisetso ya pholo e tshepegang le e e sa tshepegeng mo inthaneteng.	1	2	3	4	5	8

**O dumalana kgotsa o ganetsana go le kana kang le metlhala e e latelang ka meento? [SHOWCARD 1]**

		Ke dumela thata	Ke a dumela	Ke mo magareng	Ga ke dumele	Ga ke dumele le e seng	(Nka se tihophe)
67.	Ka kakaretso, meento e tliša mathata go gaisa go siama.	1	2	3	4	5	8
68.	Go botoka go tliša pholo ya rona ka go lwala go na le go entiwa.	1	2	3	4	5	8

**Mo dibekeng tse nne tse di fetileng ke ga kae mo ... [SHOWCARD 22]**

		Le e seng	Ka sewelo	Ka dinako dingwe	Go le gantsi	Gantsi ntsi	(Nka se tihophe)
69.	...o nnileng le mathata a go dira kgotsa go dira ditiro tsa fa gae ka ntlha ya mathata a pholo?	1	2	3	4	5	8
70.	...o nnileng le ditlhabi kgotsa matsadi mo mmeleng?	1	2	3	4	5	8
71.	...o ikutlwileng o sa itumela e bile o na le kgatelelo ya maikutlo?	1	2	3	4	5	8
72.	...o latlhegetsweng ke go itshepa?	1	2	3	4	5	8
73.	...o ikutlwileng gore o ka se kgone go fenya mathata a gago?	1	2	3	4	5	8

**Mo dikgweding tse nne tse di fetileng, ke ga ka emo o neng wa etela kgotsa wa etelwa ke... [SHOWCARD 22]**

		Le e seng	Ka sewelo	Ka dinako dingwe	Go le gantsi	Gantsi ntsi	(Nka se tihophe)
74.	...ngaka?	1	2	3	4	5	8
75.	...mothusi wa setso wa tlhokomelo ya pholo?	1	2	3	4	5	8

**Mo dikgweding tse nne tse di fetileng a go kile ga direga gore O SE KA WA BONA tirelo ya pholo e o neng o e tlhoka ka ntlha ya gore...**

		Ee	Nyaa	Ga ke a tlhoka kalafi ya pholo
76.	...o ne o sa kgone go e duelela?	1	2	8
77.	...o ne o sa kgone go tsaya letsatsi o sa ya tirong kgotsa o ne o na le mabaka a mangwe?	1	2	8
78.	...lanaane la go leta le ne le lelelele thata?	1	2	8



79. Go na le kgonagalo e kana kang ya gore fa o ne o kile wa lwala thata, o ne o ka bona kgotsa o ne o ka se bone tlhokomelo ya kalafi e e gaisange e leng teng mo Aforika Borwa?

Go netefaditswe gore ke ne tla e bona	1
Go na le kgonagalo ya gore ke ne ke tla e bona	2
Go e bona le go sa e bone go a tshwana	3
Go na le kgonagalo ya gore ke ne nka se e bone	4
Go netefaditswe gore ke ne nka se e bone	5
(Nka se kgone go tlhopha)	8

80. Ka kakaretso o kgotsofetse kgotsa o ngongorega go le kana kang le tsamaiso ya tlhokomelo ya pholo mo Aforika Borwa? [SHOWCARD 23]

Kgotsofetse ka botlalo	1
Kgotsofetse thata	2
Kgotsofetse mo go lekaneng	3
Mo magareng	4
Ganetsana mo go lekanetseng	5
Ganetsana thata	6
Ganetsana ka botlalo	7
(Nka se kgone go tlhopha)	8

O kgotsofetse kgotsa o ga o a kgotsofala go le kana kang ka tlhokomelo e o e boneng ... [SHOWCARD 23]

	Kgotsofetse ka botlalo	Kgotsofetse thata	Kgotsofetse mo go lekanetseng	Mo magareng	Ngongorega mo go lekanetseng	Ga ke a kgotsofala go le kalo	Ngongorega ka botlalo	(Nka se tlhophe)	(Ga e maleba)
81. ...nako ya bofelo fa o ile go bona ngaka?	1	2	3	4	5	6	7	8	9
82. ...nako ya bofelo fa o ile go bona motsamaisi wa tirelo ya tlhokomelo ya kalafi ya setso?	1	2	3	4	5	6	7	8	9

83. A o goga disegarete, fa go le jalo, o goga disegarete di le kae ka letsatsi?

Ga ke goge ebile ga ke ise ke goge	1
Ga ke goge jaanong, fela ke kile ka bo ke goga mo nakong e fetileng	2
Ke goga disigarete tse 1-5 ka letsatsi	3
Ke goga disigarete tse 6-10 ka letsatsi	4
Ke goga disigarete tse 11-20 ka letsatsi	5
Ke goga disigarete tse 21-40 ka letsatsi	6
Ke goga go feta disigarete tse di fetang 40 ka letsatsi	7
(Nka se kgone go tlhopha)	8

**Ke ga kae mo o ...**

	Le e seng	Gangwe ka kgwedi kgotsa fa tlase	Makgetlo a matsinyana ka kgwedi	Makgetlo a mantsinyana ka beke	Letsat si lengwe le lengwe	(Nka se tlophhe)
84. ...nwang dinotagi tse 4 kgotsa go feta mo letsatsing le le lengwe?	1	2	3	4	5	8
85. ...tiro ya go ikatisa mo nakong e e ka nnang bonnye metsotso e le 20 e e go dirang gore o fufulelwe kgotsa o heme ka bokete bo bo gaisang malatsi otlhe?	1	2	3	4	5	8
86. ...jang merogo kgotsa maungo a matala?	1	2	3	4	5	8

**87. Ka kakaretso, a o kare pholo ya gago e ... [Se se kaya pholo ya gago ya mmele le ya tlhaloganyo]**

E a gaisa	1
E siame thata	2
E siame	3
E lekanetse	4
E maswe	5
(Nka se kgone go tlophha)	8

**88. A o na le bolwetse kgotsa maemo a masisi a pholo kgotsa bogole ba nako e telele?**

Ee	1
Nyaa	2

**Mpolelele gore ...ba gago bo kana kang**

89. Boleele:	cm
90. Boima:	kg

(Ga ke itse)	8
(Ga ke itse)	8

**A o akanya gore puso ya Aforika Borwa e tshwanetse kgotsa ga e a tshwanela go nna le tshwanelo ya go dira tse di latelang mo dinakong tsa maroborobo a masisi?**

	Tota tshwanets e go nna le tshwanelo	Kgonagalo ya gore e nne le tshwanelo	Kgonagalo ya gore e se nne le tshwanelo	Tota ga e a tshwanelwa go nna le tshwanelo	(Nka se tlophhe)
91. Go tswalela dikgwebo le mafelo a tiro.	1	2	3	4	8
92. Gapeletsa gore batho ba nne kwa gae.	1	2	3	4	8
93. Dirisa tlhokomelo ya megala ya letheke (diselefounu) go latelela batho ba ba tshwaetsegileng.	1	2	3	4	8
94. Gapeletsa batho go apara dithiba nko le molomo (dimaseke tsa sefatlhego).	1	2	3	4	8
95. Ganetsa dikokoano tsa botlhe	1	2	3	4	8

	Tota tshwanets e go nna le tshwanelo	Kgonagalo ya gore e nne le tshwanelo	Kgonagalo ya gore e se nne le tshwanelo	Tota ga e a tshwanelw a go nna le tshwanelo	(Nka se tlhophe )
96. Tswalela meelwane (dibotara) go thibela ketelano le dinaga tse dingwe.	1	2	3	4	8

97. A tsela e leroborobo la Covid-19 e neng ya tsholwa ka yona mo Aforika Borwa e okeditse kgotsa e fokoditse boitshepo ba gago mo tsamaisong ya tlhokomelo ya pholo?

E bo okeditse thata	1
E bo okeditse go le gonnye	2
Mo magareng	3
E bo fokoditse go le gonnye	4
E bo fokoditse thata	5
(Nka se kgone go tlhopha)	8

98. A tsela e leroborobo la Covid-19 e neng ya tsholwa ka yona mo Aforika Borwa e okeditse kgotsa e fokoditse boitshepo ba gago mo pusong?

E bo okeditse thata	1
E bo okeditse go le gonnye	2
Mo magareng	3
e bo fokoditse go le gonnye	4
E bo fokoditse thata	5
(Nka se kgone go tlhopha)	8

99. Fa o lebelela tiro ya gago pele ga leroborobo la Covid-19 le gona jaanong, ke o fe wa metlhala e e latelang o o tlhalosang maemo a gago a tiro botoka ...?  
[SHOWCARD 24]

Ke ne ke se na tiro pele ga leroborobo mme le jaanong ga ke na yona	1
Ke na le tiro e ke neng ke na le yona jaaka kwa tshimologong ya leroborobo	2
Ke latlhegetswe ke tiro ka ntlha ya leroborobo mme jaanong ke na le tiro e ntšhwa	3
Ke latlhegetswe ke tiro ka ntlha ya leroborobo mme ga ke a kgona go bona tiro e ntšhwa	4
Ke ne ke se na tiro pele ga leroborobo mme jaanong ke na le tiro e ntšhwa	5
Ke fetotse kgotsa ke tlogetse tiro ya me ka ntlha ya mabaka a a sa amaneng le leroborobo	6
(Nka se kgone go tlhopha)	8

100. Fa o akanya ka letseno la lelapa la gago pele ga leroborobo la Covid-19 o le tshwantshanya le la jaanong, a o ka re le oketsegile, le fokotsegile kgotsa le ntse le tshwana?

Oketsetgile go le gonnye	1
Oketsegile thata	2
E nnile e le jalo	3
E fokotsegile go le gonnye	4
Fokotsegile thata	5
(Nka se kgone go tlhopha)	8

**Go na le maikutlo a farologaneng ka batho ba ba nang le maemo a a rileng a pholo. O dumalana kgotsa o ganetsana go le kana kang le metlhala e e latelang? [SHOWCARD 1]**

		Ke dumela thata	Ke a dumela	Ke mo magareng	Ga ke dumele	Ga ke dumele le e seng	(Nka se tlhophe)
<b>101.</b>	Batho ka bontsi ba nna le mmele o boima go fetelela gone ba botswa.	1	2	3	4	5	8
<b>102.</b>	Batho ba bantsi ba ba tthatlhobilweng mme ba fitlhetswe ba tshwaetsegile ka mogare wa Covid-19 ba tsenwe ke mogare gone ba ne ba sa itlhokomele.	1	2	3	4	5	8

### **INŠORENSE YA PHOLO YA NAGA (NHI)**

**Ke rata go ka bona maikutlo a gago ka merero mengwe ya pholo e e buiwang mo nageng e gompieno.**

**103. A o na le thuso ya kalafi kgotsa inšorense e nngwe ya pholo ya poraefete?**

Ee	1	Skip to Q.105
Nyaa	2	Ask Q.104
(Ga ke itse)	8	Ask Q.104

**104. Fa O SE NA sekema sa thuso ya kalafo, a o ...?**

O duela ka madi a seatleng fa o ya go bona dingaka	1
O duela ka madi a seatleng fa o ya go reka ditlhare kwa dikhemeseng	2
Ikaegile mo tirelong ya setšhaba go bona ditirelo tsotlhe tsa tlhokomelo ya pholo	3
Ka dinako dingwe ke ya kwa ngakeng ya poraefete fela ke tshepa thata lephata la ditirelo tsa botlhe	4
Go le gantsi ke phela kwa ntle ga tlhokomelo ya kalafo	5
(Ga ke itse)	8

**O ne o kgotsofetse kgotsa o sa kgotsofala go le kana kang ka ga ditirelo tsa tlhokomelo ya pholo mo tikologong ya lona? [SHOWCARD 2]**

		Kgotsofets e thata	Kgotsof ets	Mo magaren g	Ngongoregp	Ngongor ega thata	(Ga ke itse)
<b>105.</b>	Boleele ba nako e balwetse ba e letang pele ba thusiwa	1	2	3	4	5	8
<b>106.</b>	Tsela e dingaka di tsholang balwetse ka yona kwa maokelong	1	2	3	4	5	8
<b>107.</b>	Tsela e baaki ba tsholang balwetse ka yona kwa maokelong	1	2	3	4	5	8
<b>108.</b>	Go nna teng ga ditlhare tse di fiwang balwetse ba ba robaditsweng kwa bookelong le ba ba tlang kwa bookelong kgotsa kwa tliniking.	1	2	3	4	5	8
<b>109.</b>	Go nna teng ga ditirelo tsa tshoganyetso jaaka diembelense le mafapha a tshoganyetso kwa maokelong.	1	2	3	4	5	8

- 110. O dumelana kgotsa ga o dumelana go le kana kang le motlhala o o latelang: "Jaaka naga, re kgona go ka duelela gore batho botlhe ba newe ditirelo tsa tlhokomelo ya pholo tse ba di tlhokang kwa ntle le tuelo" [SHOWCARD 1]**

Dumela thata	1
Dumela go le gonnye	2
Mo magareng	3
Ga ke dumele	4
Ga ke dumele le e seng	5
(Ga ke itse)	8

- 111. O dumelana kgotsa ga o dumele go le kana kang le motlhala o o latelang: "Nka rata go duelela tlhwatlhwa ya ditirelo tsa pholo tse di ungwang setlhophha se segolo sa batho, segolo jang fa ba le mo maemong a maswe thata go gaisa nna." [SHOWCARD 1]**

Dumela thata	1
Dumela go le gonnye	2
Mo magareng	3
Ga ke dumele	4
Ga ke dumele le e seng	5
(Ga ke itse)	8

- 112. Ke e fe ya tse di latelang e o akanyang gore e botlhokwa go gaisa: Go abela tshireletsego ya tlhokomelo ya pholo ya maAforika Borwa otlhe le fa go ka raya gore go oketswe makgetho, KGOTSA go tshola makgetho a le kwa tlase, le fa go ka kaya gore maAforika Borwa a mangwe ga a na tshireletso ya tlhokomelo ya pholo e e lekaneng?**

Go neela tshireletsego ya tlhokomelo ya pholo go botlhe le fa go ka raya gore go oketswa makgetho	1
Go tshola makgetho a le kwa tlase le fa go ka raya gore maAforika Borwa a mangwe ga a na tlhokomelo ya pholo e e lekaneng	2
(Ga ke na kgetho / ga ke itse)	8

- 113. A o ka rata go duela lekgetho le lešwa go duelela tlhokomelo ya pholo fa ditirelo tse di siameng tse dišwa di ka abelwa maAforika Borwa otlhe mme e seng fela ba bangwe?**

Ee	1
Nyaa	2
Ga ke duele makgetho	3
(Ga ke itse)	8

- 114. A o akanya gore baabi ba tlhokomelo ya pholo ba poraefete ba bona thuso ya madi e kwa godimo kgotsa e kwa tlase go gaisa baabi ba tlhokomelo ya pholo ba setšhaba?**

Kwa godimo go gaisa	1
Godingwana	2
Di ka bo di lekana	3
Kwa tlase	4
Kwa tlase thata	5
(Ga ke itse)	8

Jaanong re tlile go bua ka diphetogo tse puso e di rulagantseng ka tlhokomelo ya pholo mo Aforika Borwa. Puso e batla go tlhola Letlotlo la Inšorense ya Pholo. (NHI), e e tlholetsweng ditshwanelo tsa go fitlhelela tlhokomelo ya pholo jaaka go kwadilwe mo Molaotheong wa rona. Se se kaya gore NHI e tla sireletsa mongwe le mongwe go sa kgathalesege gore a a ka kgona go duela kgotsa jang. Le fa ditirelo di abelwa ke Letlotlo la NHI, di tla bo di newa ke baabi ba setšhaba le ba poraefete ba ba reboletsweng go abela dititirelo tsa maemo a kwa godimo.

- 115. Ka kakaretso, o ka re o itse go le kana kang ka Letlotlo la puso le le rulagantsweng la Tlhokomelo ya Pholo (NHI)?**

Kitso e ntsi go gaisa	1
Kitso e ntsinyana	2
Kitso e seng kalo	3
Ga ke na kitso le e seng	4
(Ga ke itse)	8

- 116. Mo dikgweding tse thataro tse di fetileng, a o kile wa bona, wa buisa kgotsa wa utlwa dikgang dingwe ka tshitshinyo ya puso ya go simolola lenaneo le legolo la Inšorensa ya Pholo ya Naga go maAforika Borwa otlhe?**

Ee	1
Nyaa	2
(Ga ke itse)	8

- 117. Ke e fe e o ka e ratang: tsamaiso ya sekema se se leng teng jaanong sa thuso ya kalafi mo Aforika Borwa mo batho ba bangwe le malapa a bona ba bonang tshireletso ya inšorensa ya bona ya kalafi go tswa kwa bathaping ba bona, fa batho ba bantsi ba se na tshireletso ya thuso ya kalafi, KGOTSA lenaneo la Inšorensa ya Pholo la Naga go botlhe leo ka lona batho botlhe ba sireleditsweng ka lenaneo le le duelelwang ke puso?**

Lenaneo le le leng teng jaanong	1
Lenaneo la naga la inšorensa ya pholo	2
(ga ke na tshitshinyo/ga ke itse )	8

- 118. A lenaneo la naga la inšorensa ya pholo la maAforika borwa otlhe le tshwanetse go nna lona le le botlhokwa go gaisa, botlhokwa mo magareng, botlhokwa kwa tlase kgotsa le se ka la diriwa le e seng?**

Botlhokwa go gaisa	1
Botlhokwa mo magareng	2
Botlhokwa kwa tlase	3
Le se ka la diriwa le e seng	4
(Ga ke itse)	8

- 119. Ke kgetho e fe e o akanyang gore naga e tshwanetse go tsepamela mo go yona pele- go dira gore tlhokomelo ya pholo e nne botoka le gore e kgone go nna ya tshwatlhwa e batho ba ka kgonang go e duelela, KGOTSA go aba phitlhelelo e e lekanang ya tlhokomelo ya pholo go maAforika Borwa otlhe?**

Go dira gore tlhokomelo ya pholo e nne botoka le gore batho ba kgone go e duelela	1
Go aba phitlhelelo e e lekanang ya pholo go maAforika Borwa otlhe	2
(Ga ke itse)	8

- 120. Fa go ka bo go na le sekema sa inšorensa ya pholo se se ka sireletsang dituelo tsa tlhokomelo ya pholo go maAforika Borwa otlhe, o ka tshepa mang go gaisa go tsamaisa sekema se?**

Mokgatlo o o golaganeng le puso	1
Mokgatlo wa poraefete	2
Tshwaragano ya Puso le Poraefete	3
(Ga ke na tshwaelo / ga ke itse)	8

121. O tshepa puso go le kana kang go ka tsamaisa Letlotlo la Inšorensense ya Pholo la Naga go netefatsa gore maAforika Borwa otlhe ba na le phitlhelo go tlhokomelo ya pholo ya maemo a siameng? [*SHOWCARD 3*]

Tshepa thata	1
Tshepa	2
Mo magareng	3
Ga ke tshepe	4
Ga ke tshepe le e seng	5
(Ga ke itse)	8

122. Fa inšorensense ya naga ya pholo e e rulantsweng e simolowa mme go newa tshireletso ya tlhokomelo go maAforika Borwa otlhe, a o akanya gore lelapa la gago le ka nna botoka, la nna kwa tlase kgotsa go ka se fetoge sepe mo go wena le lelapa la gago?

Botoka go gaisa	1
Botoka	2
Le ka se fetoge	3
Kwa tlase	4
Kwa tlase thata	5
(Ga ke itse)	8

123. A o akanya gore naga ka bophara e ka nna botoka kgotsa kwa tlase fa puso e tsaya matsapa tota go aba tlhokomelo ya tshireletso ya kalafi go maAforika Borwa otlhe.

Botoka go gaisa	1
Botoka	2
Le ka se fetoge	3
Kwa tlase	4
Kwa tlase thata	5
(Ga ke itse)	8

124. A o dumela gore lenaneo la inšorensense ya pholo le le tshitshintsweng le tla dira gore boleng jwa tlhokomelo ya pholo e o e bonang bo nne botoka, bo senyegela pele kgotsa bo tshwane fela le jaanong?

Botoka go gaisa	1
Botoka	2
Le ka se fetoge	3
Kwa tlase	4
Kwa tlase thata	5
(Ga ke itse)	8

**O dumalana kgotsa o ganetsana go le kana kang le metlhala e e latelang? [SHOWCARD 1]**

		Ke dumela thata	Ke a dumela	Ke mo magareng	Ga ke dumele	Ga ke dumele le e seng	(Nka se tlophhe)
<b>125.</b>	Ke tla dumela go duela tlhwalhwa e nnye kgwedi le kgwedi gore fa nka lwala, tlhokomelo ya pholo e nne kwa ntle le tefo, le fa ke sa lwale jaanong.	1	2	3	4	5	8
<b>126.</b>	Ke tla tsenela inšorense ya tlhokomelo ya pholo ya tshegetso ya setšhaba fa madi a ke tshwanetseng go a duela ka kgwedi a ka nna kwa tlase go feta a dikema tsa jaanong tsa thuso ya kalafo.	1	2	3	4	5	8
<b>127.</b>	Ke tla tsenela inšorense e ya tlhokomelo ya pholo ya tshegetso ya setšhaba fa nka dirisa ditirelo tsa setšhaba tsa pholo kwa ntle le tefo.	1	2	3	4	5	8
<b>128.</b>	Ke dumalana le lenaneo la inšorense ya naga la pholo fela ke sa ntse ke tla kgetha go tsaya gape le tlhokomelo ya pholo ya poraefete e e tlaleletsang	1	2	3	4	5	8

**Lenaneo la NHI le tlhama letlotlo la botlhe la pholo le le nang le metswedi e e lekaneng ya go kgona go duelela ditlhokwa tsa pholo tsa setšhaba sotlhe mme le bidiwa Letlotlo la NHI.**

**129. A o akanya gore Boto ya Letlotlo la NHI e tshwanetse go beiwa ke Minisetara wa Pholo kgotsa Palamente?**

Minisetara wa Pholo	1
Palamente	2
Yo mongwe (tlhalosa)	
(Ga ke itse)	8

**130. Ke dikakanyo tsa ga mang tse di leng botlhokwa thata ka ga ka moo NHI e dirang ka teng?**

**INTERVIEWER: MULTIPLE RESPONSES ALLOWED. CIRCLE ALL THAT APPLY.**

a.	Baagi	1
b.	Palamente	2
c.	Diyunione tsa kgwebo	3
d.	Badiredi ba tlhokomelo ya pholo	4
e.	Balwetse	5
f.	Mekgatlo ya setšhaba	6
g.	Lefapha la Pholo	7
h.	Mekgatlo ya Bodumedi	8
i.	(Ga ke itse)	88



- 131. Fa o akanya ka tsotlhe tse o di itseng ka setlhogo se mme o akanya ka ga wena le balelapa la gago, a o bona Inšorensa ya Naga ya Pholo (NHI) e na le dikungwa kgotsa e na le kotsi?**

Thata e le dikungwa	1
Thata e le dikotsi	2
Dikungwa le dikotsi di a lekana	
Ga e na pharologanyo	3
(Ga keitse)	8

- 132. Ka kakaretso, a o tshegetsa kgotsa o kgatlhanong le Inšorensa ya Naga ya Pholo jaaka pholisi mo Aforika Borwa?**

Tshegetsa thata	1
Tshegetsa go se kae	2
Mo magareng	3
Ganetsa go se kae	4
Ganetsa thata	5
(Ga keitse)	8

- 133. MATSHWENYEGO A GAGO A MAGOLO e ka nna eng ka ga go tlagisa Inšorensa ya Naga ya Pholo e e tlamilweng ke puso?**

Aforika Borwa ga e kgone go e duelela	1
Makgetho a me a tla okediwa	2
Boleng ba tlhokomelo ya pholo bo tla senyegela pele go gaisa ka mo bo neng bo le teng	3
Bonweenwee bo tla dira gore le palelwe	4
Go tla nna le maatla a mantsi go Minisetara wa Pholo	5
Ditshwanelo tsa me tsa botho le kgololosego di ka se elwe tlhoko	6
Tse dingwe (tlhalosa)...	7

## **GO GOGA & MAITSHWARO A PHOLO YA LEGANO**

**Jaanong go latela dipotso ka setlhogo se se farologaneng.** Ke tlile go go botsa dipotso dingwe ka go goga le tlhokomelo ya pholo ya legano la gago. Ke rata go go gakolola gore dikarabo tsa gago tsa dipotso tsotlhe di tla tsewa jaaka khupamarama.

**A o dirisa kgotsa o kile wa dirisa dingwe tsa ditlhalagiswa tse di latelang tsa motsoko?**

		Letsatsi lengwe le lengwe	Malatsi a mangwe	Emisitse mo dikgweding tse 12 tse di fetileng	Emisitse mo dikgweding tse di fetang tse 12 tse di fetileng	Ga ke ise ke leke
134.	Disigarete tse di dirilweng kwa madirelong	1	2	3	4	5
135.	Go ipofela disigarete tsa gago (Zol)	1	2	3	4	5
136.	Hubbly kgotsa hookah kgotsa peipi ya metsi	1	2	3	4	5
137.	Disigarete tsa ileketeroniki (vaping)	1	2	3	4	5
138.	Motsoko o sunediwang ka nko kgotsa legano	1	2	3	4	5
139.	Ditsweletswa tsa motsoko tse di tthagisitsweng ka go fisiwa (jaaka. IQOS ka matlhokwana a Heet)	1	2	3	4	5

- 140. [ASK IF THE RESPONSE TO Q.137 IS CODE 1, 2 OR 3] Ke e fe ya tse di latelang e e tthalosang botoka mofuta wa disigaretse tsa ileketeroniki (e-cigarette/vaping device) e o e dirisitseng mo dikgweding tse 12 tse di fetileng? Fa o dirisitse go feta mofuta o le mongwe, tswee-tswee, akanya ka mofuta o o diritseng makgetlo a le mantsi.**

Sediriswa se o ka reng sigarete se se dirisiwang gangwe fela (se se tlaleditsweng ruri)	1
Dipene tse di tladiwang gape ('vape pens'),	2
Disigaretse tsa ileketeroniki tse di dirisang dikhatheritshi tse di tlaleditsweng ruri '(jaaka. JUUL)	3
Sigaretse sa ileketeroniki se se nang le tanka e e tladiwang ka	4
Tsamaiso ya mod (tsamaiso e e itlhametsweng ke modirisi ka metswako ya gagwe ya dibetherii le tse dingwe)	5
e-hookah	6
e-cigar	7
(Ga ke itse)	8

**FA O ISE O O DIRISE MOTSOKE KGOTSA DITLHAGISWA TSA NIKHOTHINI GO YA KA DIPOTSO TSA 134-139 KGOTSA O SETSE O TLOGETSE, KGITSA O DIRISA MEFUTA E MENGWE YA MOTSOKE E E SENG E E TLHAGISITSWENG KGOTSA E SE DISEGARETE TSE DI BOFILWENG KA DIATLA, FETELA KWA GO POTSO 152. BA BA GOGANG DISEGARETE TSE DI TLHAGISITSWENG KGOTSA TSE DI BOFILWENG KA DIATLA BA KA TSWELELA PELE GO ARABA DIPOTSO 141-152.**

- 141. Mo malatsing a o gogang ka ona, ka selekano, o ka re o goga disigaretse tse kae, o balela le disigaretse tse di ipofelwang??**

Disigaretse ka letsatsi.....

Fa go se na sepe, kwala, '0'

- 142. Mo malatsing a le 7 a fetileng, ke mo malatsing a le makae mo o neng wa goga disigaretse, go balelwa le disigaretse tse di bofilweng ka diatla? Tswee-tswee balela le malatsi a o tsereng le fa e ka nna go goga mothamo o le mongwe fela.**

Palo ya malatsi.....

Fa go se na sepe, kwala, '0'

- 143. Ka tekanyetso, o tsaya nako e kana kang fa o se na go tsoga gore o kgone go goga sigarete sa gago sa ntlha mo malatsing a o gogang ka ona?**

Mo metsotsong e 5	1
Mo metsotsong e 30	2
Magareng ga metsotso e 30 le 60 (ura e 1	3
Morago ga ura e 1	4
(Ga ke itse/ Nka se tlhophe)	8

- 144. A o ka re jaanong o goga thata, go le gonnye kgotsa o goga go tshwana le pele ga leroborobo la COVID-19?**

Thata	1
Go le gonnye	2
Go tshwana le pele	3
Ke simolotse go goga morago ga fa leroborobo le se na go simolola	4
Ke tsweletse pele ka go goga morago ga fa leroborobo le se na go simolola	5
(Ga ke itse/ Nka se kgone go tlhopha)	8

**145. Ga jaanong, o goga sigarete sa mofuta o fe/leina le fe ka metlha?**

Sigarete 'sa maatla a bofefo'	1
Sa maatla a tlwaelegileng	2
Sigarete sa metholo	3
Sigarete sa tatso e nngwe le e nngwe	4
Segarete se sengwe le se sengwe se se leng teng (ga ken a leina le le rileng)	5
(Ga ke itse)	8

**146. A karolo ya tshwetso ya gago ya go goga mofuta kgotsa leina la sigarete se o se gogang jaanong e ikaegile ka tse di latelang?**

**INTERVIEWER: MULTIPLE RESPONSES ALLOWED. CIRCLE ALL THAT APPLY.**

a.	Gore di latswega jang	1
b.	Gore di kgotsofatsa jang	2
c.	Tlhwatlhwa ya disegarete	3
d.	Maatla a disegarete	4
e.	Di ka se nne bosula mo pholong ya gago	5
f.	Go lebega ga tsona	6

**147. Ka tlwaelo o tsaya kae disegarete tse o di gogang ka metlha?**

Ke reka ka lepokoso	1
Ke reka ka lepokoswana	2
Ke di reka ka bongwe ka bongwe/sigarete se le sengwe nako nngwe le nngwe	3
Ke a adima kgotsa go di bona go tswa mo go balelapa kgotsa ditsala	4
Ke di bona ka tsela e nngwe fela	5
Gana go araba	8
Ga ke itse	9

**148. Ke rulaganya go tlogela go goga...**

Mo kgwedding e tlang	1
Mo dikgweding tse 6 tse di tlang	2
Nako nngwe mo isagong, go feta dikgwedi tse 6	3
Ga ke a ikaelela go tlogela go goga	4
(Ga ke itse/ Nka se kgone go tlhopha)	8

**149. Mo dikgweding tse 12 tse di fetileng fa o ne o leka go tlogela go goga, a o kile wa bona thuso nngwe?**

Ee	1
Nyaa	2
Gana go araba	7
Nka se bue	8
Ga ke ise ke nagane gore ke tlhoka thuso	9
Ga ke ise ke leke go tlogela mo dikgweding tse 12 tse di fetileng	98

**150. Fa o ne o boleletswe gore go dirisa e-cigarettes (vaping) go naya pholo ya gago tshireletsego ya 99%, kgonagalo ya gore o fetolele kwa go tsona gotlhelele (tlogele go goga disigarete gotlhelele)?**

Kgonagalo thata	1
Kgonagalo go le gonnye	2
Kgonagalo e nnye thata	3
Ga go kgonagale le eseng	4
(Ga ke itse/ Nka se tlhophe)	8

**151. A mooki, modiredi wa pholo kgotsa ngaka ya meno o kile a go gakolola gore o tlogele go goga?**

**INTERVIEWER: PLEASE CIRCLE ONE NUMBER ONLY.**

Ngaka	1
Mooki, modiredi wa pholo	2
Ngaka ya meno	3
Ngaka le mooki	4
Ngaka ya meno le mooki	5
Ngaka le ngaka ya meno	6
Tsotlhe tse di fa godimo	7
Ga go epe mo go tse di fa godimo	8

**O dumalana kgotsa o ganetsana go le kana kang le metlhala e e latelang ka pholisi ya go laola motsoko le/dikhampani tsa motsoko? [SHOWCARD 1]**

		Ke dumela thata	Ke a dumela	Ke mo magareng	Ga ke dumele	Ga ke dumele le e seng	(Do not know/can't choose)
<b>152.</b>	Puso e tshwanetse go ganetsa Thekiso ya disigarete mo dingwageng tse di tlang tse 10 go ya go 20	1	2	3	4	5	8
<b>153.</b>	Puso e tshwanetse go oketsa bogolo ba mo molaong ba go reka ditlhagiswa tsa motsoko (go balelwa le disigarete tsa ileketeroniki) go di tlosa mo go 18 go di isa go dingwaga tse 21	1	2	3	4	5	8
<b>154.</b>	Puso e tshwanetse go oketsa makgetho mo ditlhagisweng tsa motsoko go duelela tlhokomelo ya pholo	1	2	3	4	5	8
<b>155.</b>	Disigarete tsa ileketeroniki di tshwanetse go laolwa go tswana fela le disigarete tse di tlwaelegileng (s.k. baya molao o o laolang tiriso ya tsona mo mafelong a setšhaba, dipapatso le dithekiso)	1	2	3	4	5	8
<b>156.</b>	Dikhampani tsa motsoko di latlhile setšhaba ka ga ditlamorago tsa go goga	1	2	3	4	5	8
<b>157.</b>	Go na le tlhokego ya taolo e e kgolwanyane ya dikhampani tsa motsoko	1	2	3	4	5	8
<b>158.</b>	Dikhampani tsa motsoko ga di a tshwanela go tsena mo botlhaming ba melao ya motsoko gonne go ka nna le go sa utlwane ka dikgatlhego.	1	2	3	4	5	8

**159. O ka re o fodile go le kana kang go tswa mo kgatelelong ya maikutlo/letshogo le le tlisitsweng ke leroborobo la COVID-19 pandemic?**

Ga ke a angwa ke leroborobo la COVID-19 le eseng	1
Ke fodile gotlhelele	2
Ke fodile go se kae	3
Ga ke a fola, fela ga ke a etegela go feta ka mo ke neng ke le ka teng pele ga leroborobo la COVID	4
Maemo a me a etegetse go gaisa ka mo ke neng ke le ka teng pele ga leroborobo la COVID-19	5
(Ga ke itse/nka se bue)	8

**160. O ka re maemo a gago a pholo ya legano ke a fe?**

E a gaisa	1
E siame	2
Mo magareng	3
maswe	4
Maswe thata	5
(Ga ke itse/ nka se tlhophe)	8

**161. Mo dikgweding tse 12 tse di fetileng, a go kile ga nna le nako nngwe mo le kileng la felelwa ke dijo mme ebile le neng le sa kgone go reka tse dingwe?**

Nyaa	1
Ee	2
(Ga ke itse/ nka se tlhophe)	8

**162. Mo dikgweding di le 12 tse di fetileng, a o ne o nwa dino tse di nang le tagi ga kae, le fa e ka nna seno se le sengwe fela?**

Malatsi a le matlhano kgotsa go feta ka beke	1	Ask Q.163
Malatsi a le 1-4 ka beke	2	Ask Q.163
Malatsi a le 1-3 ka kgwedi	3	Ask Q.163
Fa tlase ga gangwe ka kgwedi	4	Ask Q.163
Ga ke nwe dino tagi jaanong	5	Ask Q.163
Ga ke ise ke nwe nnotagi	6	Skip to Q.165

**163. Fa o tshwantshanya le pele ga leroborobo la COVID-19, a o ka re jaanong o nwa thata, go le gonnye kgotsa go tshwana le pele ga fa o simolola go nwa?**

Thata	1
Gonnye	2
Go a tshwana	3
Ke simolotse go nwa morago ga fa leroborobo le se na go simolola	4
(Ga ke itse/ Nka se tlhophe)	8

**164. Fa re lebelela go nwa ga gago, a o kile wa itemogela tse di latelang?**

**INTERVIEWER: MULTIPLE RESPONSES ALLOWED. CIRCLE ALL THAT APPLY.**

a.	O nnile le maikutlo a gore o tshwanetse go fokotsa go nwa ga gago	1
b.	Batho ba kile ba go tena ka go nna kgatlanong le go nwa ga gago	2
c.	O kile wa itshola kgotsa wa ipona molato ka go nwa ga gago	3
d.	O ne o nwa nnotagi fela fa o tsoga mo mosong go ritibatsa maikutlo a gago kgotsa go tlosa setlamatlama? (go ipula matlho)	4

## TIRAGATSO YA MOGWANTO

Karolo ya potsopuisano e e ka ga ditiragatso tse di farologaneng tsa mogwanto. Re rata go itse segolo thata gore o ikutlwa jang ka ga mefuta e le meraro e e farologaneng ya ditiragatso tsa mogwanto.

Ke rata go simolola ka tiragatso ya mogwanto ya kagiso. Ka ditiragatso tsa kagiso ke kaya dilo tse di se nang boganka jaaka diteraeke tsa badiri mmogo le go tsenela dirali le go tsenela megwanto e go dumalanweng ka yona le bothati.

165. O ikutlwa o itumelela kgotsa o le kgatthanong le ditiragatso tsa megwanto ya kagiso go le kana kang? [*SHOWCARD 25*]

Kgatthanong mo go feteletseng	1
Kgatthanong thata	2
Kgatthanong	3
Magareng	4
Itumelela	5
Itumelela thata	6
Itumelela mo go feteletseng	7
(Ga ke itse)	8

166. O akanya o ka re ditiragatso tsa megwanto ya kagiso di atlegile go le kana kang?? [*SHOWCARD 26*]

Di paletswe mo go feteletseng	1
Di paletswe thata	2
Di paletswe	3
Magareng	4
Di atlegile	5
Di atlegile thata	6
Di atlegile mo go feteletseng	7
(Ga ke itse)	8

167. A o kile wa tsaya karolo mo ditiragatsong tsa megwanto ya kagiso mo ngwageng o o fetileng? Tsweetswee bontsha gore a o dirile se mo dikgweding di le 12 tse di fetileng, o dirile mo nakong e e fetileng bogologolo, ga o ise o dire jalo fela o ka dira jalo, kgotsa ga o ise o dire jalo e bile o ka se kile o dirile jalo le fa go ka nna jang.

Ke dirile mo ngwageng o o fetileng	1
Ke dirile mo dingwageng di le 5 tse di fetileng	2
Ke dirile mo nakong e e fetileng bogologolo.	3
Ga ke ise ke dire jalo fela nka dira jalo	4
Ga ke ise ke dire jalo e bile ga nkitla ke dira jalo.	5
(Nka se kgone go tlhophela)	8

Jaanong ke rata go go botsa dipotso dingwe ka ga ditiragatso tsa kgaotso. Ka se, ke kaya dilo tse di nang le kgapeletso fela di se na dikgoka, jaaka go thiba pharakano ka dithaere, matlapa le dilo tse dingwe, mmogo le go ipaya mo meagong le dikantoro.

168. O ikutiwa o itumelela kgotsa o le kgatllhanong le ditiragatso tsa megwanto ya kgaotso go le kana kang? [*SHOWCARD 25*]

Kgatllhanong mo go feteletseng	1
Kgatllhanong thata	2
Kgatllhanong	3
Magareng	4
Itumelela	5
Itumelela thata	6
Itumelela mo go feteletseng	7
(Ga ke itse)	8

169. O akanya o ka re ditiragatso tsa megwanto ya kgaotso di atlegile go le kana kang? [*SHOWCARD 26*]

Di paletswe mo go feteletseng	1
Di paletswe thata	2
Di paletswe	3
Magareng	4
Di atlegile	5
Di atlegile thata	6
Di atlegile mo go feteletseng	7
(Ga ke itse)	8

170. A o kile wa tsaya karolo mo ditiragatsong tsa megwanto ya kgaotso mo ngwageng o o fetileng? Tsweetswee bontsha gore a o dirile se mo dikgweding di le 12 tse di fetileng, o dirile mo nakong e e fetileng bogologolo, ga o ise o dire jalo fela o ka dira jalo, kgotsa ga o ise o dire jalo e bile o ka se kile o dirile jalo le fa go ka nna jang.

Ke dirile mo ngwageng o o fetileng	1
Ke dirile mo dingwageng di le 5 tse di fetileng	2
Ke dirile mo nakong e e fetileng bogologolo.	3
Ga ke ise ke dire jalo fela nka dira jalo	4
Ga ke ise ke dire jalo e bile ga nkitla ke dira jalo.	5
(Nka se kgone go tlhopha)	8

Jaanong go latela dipotso ka ditiragatso tsa dikgoka. Ka se ke kaya go gobatsa batho kgotsa go dithoto tsa batho ba bangwe.

171. O ikutiwa o itumeletse kgotlha o le kgatllhanong le megwanto e e dikgoka go le kana kang? [*SHOWCARD 25*]

Kgatllhanong mo go feteletseng	1
Kgatllhanong thata	2
Kgatllhanong	3
Magareng	4
Itumelela	5
Itumelela thata	6
Itumelela mo go feteletseng	7
(Ga ke itse)	8

172. O akanya gore megwanto ya dikgoka e atlegile go le kana kang? [*SHOWCARD 26*]

Di paletswe mo go feteletseng	1
Di paletswe thata	2
Di paletswe	3
Magareng	4
Di atlegile	5
Di atlegile thata	6
Di atlegile mo go feteletseng	7
(Ga ke itse)	8

173. A o kile wa tsaya karolo mo ditiragatsong tsa megwanto ya dikgoka mo ngwageng o o fetileng? Tsweetswee bontsha gore a o dirile se mo dikgweding di le 12 tse di fetileng, o dirile mo nakong e e fetileng bogologolo, ga o ise o dire jalo fela o ka dira jalo, kgotsa ga o ise o dire jalo e bile o ka se kile o dirile jalo le fa go ka nna jang.

Ke dirile mo ngwageng o o fetileng	1
Ke dirile mo dingwageng di le 5 tse di fetileng	2
Ke dirile mo nakong e e fetileng bogologolo.	3
Ga ke ise ke dire jalo fela nka dira jalo	4
Ga ke ise ke dire jalo e bile ga nkitla ke dira jalo.	5
(Nka se kgone go tlhopha)	8

#### DIKHUDEGO TSA LOAGO

Re rata go go botsa dipotso dingwe ka dikhuduego tse di diragetseng segolo jang kwa KwaZulu-Natal le Gauteng ka Phukwi 2021.

174. O ka re o itse go le kana kang ka dikhuduego tse di diragetseng ka Phukwi 2021?

Mo go gaisang	1
Go le gontsi	2
Go le gonnye	3
Ga ke itse sepe le eng	4
(Ga ke itse)	8

175. Go na le maikutlo a farologaneng ka gore goreng batho ba tsere karolo mo dikhuduegong tsa dikgoka tsa mo bogautshwaneng kwa KwaZulu-Natal le Gauteng. Tswee-tswee mpolelele gore o akanya gore ke eng **LEBAKA LE LE BOTLHOKWA GO GAISA** la gore goreng se se diragetse?

INTERVIEWER: PLEASE WRITE DOWN ALL THE ANSWERS PROVIDED BY THE RESPONDENT IN THE SPACE PROVIDED BELOW. PLEASE KEEPING AS CLOSE AS POSSIBLE TO THE RESPONSE PROVIDED BY THE RESPONDENT. IF NECESSARY, PROBE: ANYTHING ELSE?



- 176. Fa o nagana ka karabo ya gago e e fa godimo, ke a fe a mareo a a latelang a a tthalosang gore go diragetse eng tota kwa KwaZulu-Natal le Gauteng ka Phukwi 2021? [SHOWCARD 27]**

**INTERVIEWER: MULTIPLE RESPONSES ALLOWED. CIRCLE ALL THAT APPLY.**

a.	Dikhuduego ka ditsholofetso tse di sa diragadiwang	1
b.	Megwanto kgatlhanong le lehuma le go sa lekalekaneng	2
c.	Go itseela ka bosenyi	3
d.	Boitimokanyi / Maiteko a go menola puso	4
e.	Boipelaetso ka ga dijo le tlala	5
f.	Dikgato tsa go tshegetsa moporesitente wa maloba Jacob Zuma	6
g.	Dikgoka tsa bosetšhaba ba maZulu	7
h.	Go se utlwane ga ka mo lekokong la African National Congress (ANC)	8
i.	Ga go epe ya tsona	9

- 177. A wena kgotsa mongwe yo o mo itseng o amilwe ke dikhuduego tsa Phukwi 2021?**

**INTERVIEWER: MULTIPLE RESPONSES ALLOWED. CIRCLE ALL THAT APPLY.**

a.	Ee nna	1
b.	Ee, mongwe yo o nnang mo lelapeng le le lengwe le nna	2
c.	Ee, mongwe wa lesika yo o sa nneng le nna fa lapeng	3
d.	Ee, tsala ya me e e gaufi thata le nna	4
e.	Ee, mongwe fela yo ke mo itseng	5
f.	Nyaa, ga ke itse ope	6
g.	(Ga ke itse)	8

- 178. Ka kakaretso go diragetse tshenyo e kana kang kwa KwaZulu-Natal le Gauteng le mo nageng ka bophara? Tsweetswee bontsha bogolo ba tshenyo mo sekaleng sa 0 go ya go 10 mo o '0' e leng ' ga go na tshenyo le e seng' mme '10' e le tshenyo e masisi. [SHOWCARD 28]**

Ga go na tshenyo le e seng			Mo magareng								Tshenyo e masisi	(Gana)	(Ga ke itse)
00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10		77	88

**Seabe sa dikhuduego tsa mo bogautshwaneng kwa KwaZulu-Natal le Gauteng ke se se kana kang mo ...**

		Se sens e thata	Se senn ye	Magareng	Se segol o	Se segol o thata	(Ga ke itse)
<b>179.</b>	... ikonoming ya Aforika Borwa	1	2	3	4	5	8
<b>180.</b>	... dikamano tsa setšhaba	1	2	3	4	5	8
<b>181.</b>	... go tsepama ga dipolotiki mo nageng?	1	2	3	4	5	8

**182. Fa o akanya ka dikhuduego, ke maikutlo a fe a o nnileng le ona ka nako e o?**

**INTERVIEWER: MULTIPLE RESPONSES ALLOWED. CIRCLE ALL THAT APPLY.**

a.	Gotlhoka kgatlhego	1
b.	Itumetse	2
c.	Tshogile	3
d.	Kgoberegilewe maikutlo	4
e.	Utlwile botlhoko/hutsafetse	5
f.	Gateletswe ke maikutlo	6
g.	Fela pelo/ ferekane	7
h.	Galefile	8
i.	Epe ya tse di fa godimo	9
j.	Ke ne ke sa itse ka dikhuduego	77
k.	Ga ke itse	88

**183. Fa o lebelela dikhuduego tsa Phukwi, o tshwenyagile go le kana kang ka bokamoso ba naga?**

Ga ke a tshwenyega le eseng	1
Ga ke a tshwenyega go le kalo	2
Ke tshwenyegile go le gonnye	3
Ke tshwenyegile thata	4
Ke tshwenyegile mo go feteletseng	5
(Gana)	7
(Ga ke itse)	8

**184. Tswee-tswee mpolelele gore a o akanya gore dikhuduego tsa mo bogautshwaneng tsa KwaZulu-Natal le Gauteng di ne di tshwanetse, di sa tshwanela le e seng, kgotsa di le mo magareng? Tswee-tswee mpolelele ka sekale sa 0 go ya go 10, mo o 0 e kayang gore ga di a tshwanela le e seng mme 10 e kaya gore di tshwanetse gotlhelele. [SHOWCARD 29]**

Ga di a tshwanela le e seng											Di tshwanetse gotlhelele	(Gana)	(Ga ke itse)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		77	88

**185. Fa o akanya ka dikhuduego tsa mo bogautshwaneng, o akanya gore go tshwanetse ga dirwa eng go tokafatsa dilo mo nageng?**

**INTERVIEWER: PLEASE WRITE DOWN ALL THE ANSWERS PROVIDED BY THE RESPONDENT IN THE SPACE PROVIDED BELOW. PLEASE KEEPING AS CLOSE AS POSSIBLE TO THE RESPONSE PROVIDED BY THE RESPONDENT. IF NECESSARY, PROBE: ANYTHING ELSE?**

186. Go sa kgathalesege gore o ikutlwa jang ka ba ba simolotseng dikhuduego, o na le kutlwelobotlhoko go le kansa kang mo bathong ba ba tswang kwa mafelong a humanegileng ba ba tsereng dijo, diaparo le fanitšhara go tswa mo mabenkeleng ka nako ya dikhuduego?

Kutlwelobotlhoko thata	1
Kutlwelobotlhoko go le gonnye	2
Ga ke kutlwelobotloko go le kalo	3
Ga ke kutlwelobotlhoko le e seng	4
(Ga ke itse)	8

187. A jaanong o ka re puso e dirile tiro e siameng kgotsa tiro e maswe mo go tsibogeleng dikhuduego tsa mo bogautshwaneng kwa KwaZulu-Natal le Gauteng? [*SHOWCARD 30*]

Tiro e siameng tota	1
Tiro e siameng	2
Mo magareng	3
Tiro e maswe	4
Tiro e maswe thata	5
(Ga ke itse)	8

188. A o kare Lephata la Tshireletso ya Naga la Aforika Borwa (SANDF) le dirile tiro e siameng kgotsa tiro e maswe mo go tsibogeleng dikhuduego tsa mo bogautshwaneng kwa KwaZulu-Natal le Gauteng? [*SHOWCARD 30*]

Tiro e siameng tota	1
Tiro e siameng	2
Mo magareng	3
Tiro e maswe	4
Tiro e maswe thata	5
(Ga ke itse)	8

189. Mme o ka re sepodisi se dirile tiro e siameng kgotsa tiro e maswe mo go tsibogeleng dikhuduego tsa mo bogautshwaneng kwa KwaZulu-Natal le Gauteng? [*SHOWCARD 30*]

Tiro e siameng tota	1
Tiro e siameng	2
Mo magareng	3
Tiro e maswe	4
Tiro e maswe thata	5
(Ga ke itse)	8

Fa dikhuduego di simolola kwa KwaZulu-Natal le Gauteng, batho bangwe ba batlile thuso go tswa mo Metsweding e mentsi mme e seng kwa sepodising.

190. Baagi bangwe ba kopane go sireletsa mabenkele le dikago dingwe ka nako ya dikhuduego. O tshegetsa kgotsa o kgatlananong le mofuta o wa kgato go le kana kang?

Tshegetsa thata	1
Tshegetsa go le gonnye	2
Mo magareng	3
Kgatlananong go le gonnye	4
Kgatlananong thata	5
(Kgatlananong)	8

**O dumalana kgotsa o ganetsana go le kana kang le metlhala e e latelang [ *SHOWCARD* 1]**

		Ke dumela thata	Ke a dumela	Ke mo magareng	Ga ke dumele	Ga ke dumele le e seng	(Do not know)
<b>191.</b>	Go siame gore maloko a baagi a sireletse tikologo ya bona ka go dirisa dikgoka fa go tlhokega	1	2	3	4	5	8
<b>192.</b>	Ka dinako tse dingwe GO SIAME gore batho ba itseele molao mo matsogong a bona fa ba bona gore mapodisi ga a teng go ba sireletsa.	1	2	3	4	5	8

**193. Ka nako ya dikhuduego, bonnye batho ba ba 30 ba bolailwe kwa Phoenix kwa Durban. O ka re o itse go le kana kang ka se?**

Go gaisa	1
Go le gontsi	2
Go le gonnye	3
Sepe le e seng	4
(Nka se tlhophe)	8

**194. O akanya gore lebaka legolo la dintsho tsa kwa Phoenix ka nako ya dikhuduego e ne e le eng?**

INTERVIEWER: PLEASE WRITE DOWN ALL THE ANSWERS PROVIDED BY THE RESPONDENT IN THE SPACE PROVIDED BELOW. PLEASE KEEPING AS CLOSE AS POSSIBLE TO THE RESPONSE PROVIDED BY THE RESPONDENT. IF NECESSARY, PROBE: ANYTHING ELSE?

**O dumalana kgotsa o ganetsana go le kana kang le metlhala e e latelang [ *SHOWCARD* 1]**

		Ke dumela thata	Ke a dumela	Ke mo magareng	Ga ke dumele	Ga ke dumele le e seng	(Do not know)
<b>195.</b>	Fa batho ba maemo ba kgona go itseela dithoto, bahumanegi le bona ba ka dira jalo	1	2	3	4	5	8
<b>196.</b>	Bahumanegi ga ba na maitsholo a siameng, ke ka ntlha e o ba itseelang dithoto	1	2	3	4	5	8
<b>197.</b>	Dikhuduego di tla diragala fa puso e palelwa ke go aba "bophelo bo bo botoka go botlhe"	1	2	3	4	5	8

198. Go a kgonagala kgotsa ga go kgonagale go le kana kang gore o akanye gore dikhuduego tsa mofuta o o bonweng kwa KwaZulu-Natal le Gauteng di ka diragala gape mo nageng mo dingwageng tse tlhano tse di latelang?

Ga go kgonehe le e seng	1
Ga go kgonege	2
Mo magareng	3
Go a kgonega	4
Go kgonega thata	5
(Ga ke itse)	8

#### KHOMIŠENE YA ZONDO

Re rata go go botsa dipotso dingwe ka setlhoho se se farologaneng.

199. Go ya ka kakanyo ya gago, e ka nna badipolotiki ba le ba kae mo Aforika Borwa ba ba nang le seabe mo bonweenweeng?

Go batlile go sa nne ope	1
Palo e nnye	2
Ba le mmalwa	3
Ba le bantsi mo go bonalang	4
Go batlile e nna botlhe	5
(Nka se tlhophe)	8

200. Mo dingwageng di le tlhano tse di fetileng, ke ga kae mo yo mongwe wa lelapa la gago a kileng a kopana le modiredi wa puso yo a neng a tshitshinya gore o batla kgotsa a kopa letsogokobong kgotsa go lebogelwa tirelo e a e dirileng?

Le eseng	1
Ka sewelo	2
Ka dinako dingwe	3
Gangwe le gape	4
Go le gantsi	5
(Nka se tlhophe)	8

201. Mo dingwageng di le tlhano tse di fetileng, ke ga kae mo o mongwe wa lelapa la gago a ki leng a kopana le mongwe wa kgwebo yo a neng a tshitshinya gore o batla kgotsa a kopa letsogokobong kgotsa go lebogelwa tirelo e a e dirileng?

Le eseng	1
Ka sewelo	2
Ka dinako dingwe	3
Gangwe le gape	4
Go le gantsi	5
(Nka se tlhophe)	8

202. Moporesitente wa maloba, Jacob Zuma o ne a golegwe ka la 7 Phukwi 2021. Go ne go na le tshiamo kgotsa go tlhoka tshiamo go le kana kang gore moporesitente wa maloba Jacob Zuma a golegwe? [*SHOWCARD 20*]

Tshiamo thata	1
Tshiamo go le gonnye	2
Mo magareng	3
Ga go a si	4
Ga go a siama le e seng	5
(Ga ke itse)	8

**203. A o akanya gore moporesitente wa maloba Jacob Zuma o molato kgotsa ga a na molato go le kana kang mo melatong ya bonweenwee?**

Molato thata	1
A ka tswa a le molato	2
A ka tswa a se na molato	3
Ga a na molato le e seng	4
(Ga ke itse)	8

**Jaanong ke tlile go go botsa dipotso di le mmalwa ka Khomišene ya Zondo e e ntseng e batlisisa\_ka go itseela mo pusong mo Aforika Borwa.**

**204. O ka re o itse go le kana kang ka “go itseela mo pusong” mo Aforika Borwa?**

Ga ke is eke utlwe ka se	1	Skip to Q.209
Ke kile ka utlwa ya gona, fela ga ke itse gore go kaya eng?	2	Ask Q.205
Ke kile ka utlwa ka gona, fela ga ke tihaloganye ka botlalo gore go kaya eng	3	Ask Q.205
Ke its emo go lekaneng ka se ebile nka tihalosetsa tsala	4	Ask Q.205
(Ga ke itse)	8	Ask Q.205

**O bona o ka re “go itseela mo pusong” go nnile leseabe se se kana kang mo...**

	Bo bonnye thata	Bo bonnye	Mo magareng	Bo bogolo	Bo bogolo o thata	(Ga ke itse)
<b>205.</b> ...tsamaisong ya ditirelo mo Aforika Borwa?	1	2	3	4	5	8
<b>206.</b> ...ikonomi yaAforika Borwa?	1	2	3	4	5	8
<b>207.</b> ... boitshepo ba setšhaba mo baeteledipeleng ba dipolotiki?	1	2	3	4	5	8

**208. O dumela kgotsa o ganetsa go le kana kang gore bothati bo dira mo go lekaneng go tthatlhela batho ba ba amegang mo go itseeleng mo pusong? [SHOWCARD 1]**

Dumela thata	1
Dumela go le gonnye	2
Mo magareng	3
Ga ke dumele	4
Ga ke dumele le e seng	5
(Don't know)	8

**209. O ka re o itse go le kana kang ka Khomisene ya Zondo le tiro ya yona**

Ga ke ise ke utlwe sepe ka se	1	Skip to Q.225
Ke kile ka utlwa ka se fela ga ke itse gore go kaiwa eng	2	Ask Q.210
Ke kile ka utlwa ka se fela ga ke tihaloganye gore go buiwa ka eng	3	Ask Q.210
Ke itse mo go lekanng ka yona go na tihalosetsa tsala	4	Ask Q.210
(Ga ke itse)	8	Ask Q.210

210. Fa re lebelela dilo tsotlhe tse Khomišene ya Zondo e neng e solofetswe go di dira, a o ka re e dirile tiro e e siameng kgotsa e e maswe? [*SHOWCARD 30*]

Tiro e siameng thata	1
Tiro e siameng	2
Mo magareng	3
Tiro e maswe	4
Tiro e maswe thata	5
(Ga ke itse)	8

211. O akanya gore Khomišene Zondo e atlegile go le kana kang go kgobokanya bopaki ka bonweenwee? Tswee-tswée araba ka sekale sa 0 go ya go 10, m o 0 e kayang e paletswé gotlhelele mme 10 e kaya gore e atlegile ka botlalo. [*SHOWCARD 31*]

Paletswé gotlhelele										Atlegile ka botlalo	(Ga ke itse)
00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	88

212. Ke ga ka emo o naganang gore Khomišene ya Zondo e dira diphoso?Tswee-tswée araba ka sekale sa 0 go ya go 10, mo o 0 e kayang 'le e seng' mme 10 e kaya 'ka dinako tsotlhe'. [*SHOWCARD 18*]

Le e seng										Ka dinako tsotlhe	(Ga ke itse)
00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	88

213. O dumalana kgotsa o ganetsana go le kana kang le metlhala e e latelang gore Khomišene ya Zondo e tsere sebaka go wetsa ditiro tsa yona? [*SHOWCARD 1*]

Dumela thata	1
Dumela	2
Mo magareng	3
Ga ke dumele	4
Ga ke dumele le e seng	5
(Don't know)	8

214. Ke ga kae mo o naganang gore Khomišene ya Zondo e tsaya ditshwetso tse di siameng, tse di sa tseyeng letlhakore di ikaegile ka bopaki bo ba bo neetsweng? Tswee-tswée araba mo sekaleng sa 0 go ya go 10 mo o 0 e kayang 'le eseng' mme 10 e kaya 'ka metlha'. [*SHOWCARD 18*]

Le e seng										Ka metlha	(Ga ke itse)
00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	88

215. Ke ga kae mo o ka reng Khomišene ya Zondo e tshola batho ba ba tlhagelelang fa pele ga yona ka tlhompho?

Ga se gantsi le e seng	1
Ga se gantsi	2
Gantsi	3
Gantsi thata	4
Ga se gantsi le e seng	8
Ga se gantsi	
Gantsi	
Gantsi thata	

**216. Ke ga kae mo o ka reng Khomišene ya Zondo ka kakaretso e tthalosa ditswetso le dikgato tsa yona?**

Ga se gantsi le e seng	1
Ga se gantsi	2
Gantsi	3
Gantsi thata	4
(Ga ke itse)	8

**O dumalana kgotsa o ganetsana go le kana kang le metlhala e e latelang ka Khomišene ya Zondo? [SHOWCARD 1]**

	Ke dumela thata	Ke a dumela	Ke mo magareng	Ga ke dumele	Ga ke dumele le e seng	(Ga ke itse)
<b>217.</b> Khomišene ka kakaretso e sireletsa ditkgatlhego tsa bahumi go gaisa tsa batho fela.	1	2	3	4	5	8
<b>218.</b> Khomišene ka kakaretso e na le dikakanyo tsa nnete kgotsa go fosagala jaaka nna.	1	2	3	4	5	8
<b>219.</b> Khomišene e emela meetlo e e botlhokwa go batho ba ba tshwanang le nna.	1	2	3	4	5	8
<b>220.</b> Mongwe le mongwe o na le tiro ya go tshegetsa tshwetso ya bofelo ya Khomišene.	1	2	3	4	5	8
<b>221.</b> Ditshwetso le dikgato tsa Khomišene di tlhotlheletswa ke kgatelelo go tswa mo makokong a dipolotiki le badipolotiki	1	2	3	4	5	8

**O dumalana kgotsa o ganetsana go le kana kang le metlhala e e latelang? [SHOWCARD 1]**

	Ke dumela thata	Ke a dumela	Ke mo magareng	Ga ke dumele	Ga ke dumele le e seng	(Ga ke itse)
<b>222.</b> Bosupi bo bo tlhagisitsweng kwa Khomišeneng ya Zondo bo tla felela mo go tshwarweng ga bathong ba ba nang le bonweenwee.	1	2	3	4	5	8
<b>223.</b> Khomišene ya Zondo e tla feletsa tlhagisitse bonweenwee bo bo kwa tlase mo Aforika Borwa.	1	2	3	4	5	8
<b>224.</b> Khomišene ya Zondo e nnile tshenyo ya madi	1	2	3	4	5	8



## GO TLHOPHA

Jaanong ke tšile go go botsa dipotso ka go tlhopha le ditlhopho.

**225. Batho ba bangwe ga ba tlhophe ka ntlha ya lebaka le lengwe kgotsa le lengwe mo malatsing a. A o tlhophile mo ditlhophong tsa naga tse di fetileng mo Aforika Borwa ka 2019?**

Ee	1
Nyaa	2
Ga ke a lekana go tlhopha	3
(Gana)	4
(Ga ke itse)	8

**226. O utlwana le lekoko le lefe go feta?**

**INTERVIEWER: DO NOT READ OUT OPTIONS. PLEASE CIRCLE ONE OPTION ONLY**

Action SA	01	→ Ask Q.227
African Christian Democratic Party (ACDP)	02	→ Ask Q.227
African Independent Congress (AIC)	03	→ Ask Q.227
African National Congress (ANC)	04	→ Ask Q.227
African Transformation Movement (ATM)	05	→ Ask Q.227
Agang South Africa	06	→ Ask Q.227
Azanian People's Organisation (AZAPO)	07	→ Ask Q.227
Congress of the People (COPE)	08	→ Ask Q.227
Democratic Alliance (DA)	09	→ Ask Q.227
Economic Freedom Fighters (EFF)	10	→ Ask Q.227
Freedom Front Plus / Vryheidsfront Plus (FF+/VF+)	11	→ Ask Q.227
GOOD	12	→ Ask Q.227
Inkatha Freedom Party (IFP)	13	→ Ask Q.227
Minority Front (MF)	14	→ Ask Q.227
New Freedom Party (NFP)	15	→ Ask Q.227
Pan-Africanist Congress (PAC)	16	→ Ask Q.227
Socialist Revolutionary Workers Party (SRWP)	17	→ Ask Q.227
United Christian Democratic Party (UCDP)	18	→ Ask Q.227
United Democratic Movement (UDM)	19	→ Ask Q.227
Ba bangwe (tlhalosa) .....	20	→ Ask Q.227
Ga go na lekoko	21	→ Skip to Q.228
Gana go araba	97	→ Skip to Q.228
(Ga ke itse)	98	→ Skip to Q.228

**227. O utlwana jang le lekoko le?**

Utlwana thata	1
Utlwana mo go lekaneng	2
Ga ke utlwane	3
Ga ke utlwane le eseng	4
(Gake itse)	8

**Bontsha gore o tshepa kgotsa ga o tshepe batho ba dipolotiki ba ba latelang go le kana kang mo Aforika Borwa? . [Showcard 3]**

	Tshepa thata	Tshep a	Mo magaren g	Ga ke tshepe	Ga ke tshepe le e seng	Ga ke itse
<b>228.</b> MoPoresitente wa maloba Jacob Zuma	1	2	3	4	5	8
<b>229.</b> Moporesitente Cyril Ramaphosa	1	2	3	4	5	8

### **DINTLHA KA GA MOARABI**

**230. Bong jwa gago ke bo fe?**

Monna	1
Mosadi	2
Yo mongwe (tlhalosa)	3

**231. O wa mmala o fe?**

Montsho wa MoaForika	1
Wa mmala	2
MoIntia	3
Mosweu	4
Ba bangwe	5

**232. Dingwaga tse di tletseng tsa moarabi [copy from contact sheet]**

			Dingw aga
			(Ga ke itse) = 998

**233. Maemo a gago a lenyalo mo nakong e ke a fe?**

Nyetse(tswa)	1
Arogane le monna (mosadi)/molekani	2
Tlhalane	3
Moswagadi/motlholagadi	4
Ga ke a nyala (wa)/re itshwaragantse	5
Ga ke a nyala (wa)/ ga ke a itshwaraganya	6
(Gana go araba)	7
(Ga ke itse)	8

**234. A o na le monna/mosadi kgotsa molekani. Fa karabo e le ee, a le nna mmogo mo lelapeng le le lengwe?**

Ee, ke na le molekane mme re nna mmogo mo lelapeng le le lengwe.	1
Ee, le molekane mme ga re nne mmogo mo lelapeng le le lengwe	2
Ga go na mogatse/molekane	3
(Gana go araba)	9

**235. Ke maemo a fe a magolo a thuto a wena o kileng wa a fitlhelela?**

Ga ke a tsena sekolo	00
Kereiti ya R/ Mophato wa 0	01
Kereiti ya 1/ Sekamophato wa A	02
Kereiti ya 2 / Sekamophato wa B	03
Kereiti ya 3/Seema sa 1/ ABET 1 (Kha Ri Gude, Sanli)	04
Kereiti ya 4/Seema sa 2	05
Kereiti ya 5/Seema sa 3	06
Kereiti ya 6/Seema sa 4	07
Kereiti ya 7/Seema sa 5/ ABET 3	08
Kereiti ya 8/Seema sa 6/Foromo ya 1	09
Kereiti ya 9/Seema sa 7/Foromo ya 2	10
Kereiti ya 10/Seema sa 8/Foromo ya 3	11
Kereiti ya 11/Seema sa 9/Foromo ya 4	12
Kereiti ya 12/Seema sa 10/Foromo ya 5/Materiki	13
NTC 1/ N1/NC (V) Maemo a 2	14
NTC 2/ N2/ NC (V) Maemo a 3	15
NTC 3/ N3/NC (V) Maemo a 4	16
N4/NTC 4	17
N5/NTC 5	18
N6/NTC 6	19
Dipoloma	20
Dipoloma e kwa pele (Advanced Diploma) (AD)	21
Gerata	22
Go feta gerata kgotsa dipoloma go feta gerata	23
Gerata ya Honours	24
Gerata ya Masters	25
Gerata ya Doctorate bongaka ba dithuto, Laureatus mo Thekenolojing	26
Tse dingwe, tlhalosa	27
(Ga ke itse)	88

**236. O weditse dingwaga di le kae tsa go ithuta nako e e tletseng?**

**INTERVIEWER: INCLUDE ALL PRIMARY AND SECONDARY SCHOOLING, UNIVERSITY AND OTHER POST-SECONDARY EDUCATION, AND FULL-TIME VOCATIONAL TRAINING, BUT DO NOT INCLUDE REPEATED YEARS. IF RESPONDENT IS CURRENTLY IN EDUCATION, COUNT THE NUMBER OF YEARS COMPLETED SO FAR.**

--	--

dingwaga

ga ke a tsena sekolo se se lolameng)= 00

(Ga ke itse)= = 98

(Ga go na karabo)= 99

**237. A o moagi wa Aforika Borwa?**

Ee	1
Nya	2
(Ga ke itse)	8

**238. Ke puo e fe e o e buang thata fa gae?**

Sesotho	01
Setswana	02
Sepedi	03
Siswati	04
IsiNdebele	05
IsiXhosa	06
IsiZulu	07
Xitsonga	08
Tshivenda/Lemba	09
SeAforikanse	10
Seesimane	11
Puo e nngwe ya Aforika	12
Puo ya SeYuropa	13
Puo ya SeIntiya	14
Tse dingwe (tlhalosa) .....	15

**239. A o direla tuelo mo nakong e, a o kile wa direla tuelo mo nakong e e fetileng kgotsa ga o ise o ke o direle tuelo?**

Ke mo tirong e e ntuelang mo nakong e	01	→ Ask Q.240
Ga ke mo tirong e e ntuelang mo nakong e fela nkile ka direla tuela mo nakong e e fetileng	02	→ Skip to Q.241
Ga ke ise ke dire tiro e e ntuelang	03	→ Skip to Q.248
Ga go na karabo	08	→ Ask Q.240

**240. Ka metlha o dira diura di le kae tse di go duelang mo bekeng e e tlwaelegileng, o balela le fa o dira nako e e tlaleleditsweng?**

**INTERVIEWER:** Fa moarabi a direla bathapi ba ba fetang a le mongwe, kgotsa a thapilwe ebile a itirela, tswée-tswée bala palogotlhe ya diura tsa tiro tse a di dirang.

			Diura
--	--	--	-------

Diura di le 96 kgotsa go feta	96
(Ga ke itse)	98

**241. A o /o ne o le mothapiwa, o itirela kgotsa o direla kgwebo ya lelapa la gago (Lebelela tiro ya gago e kgolo)**

Mothapiwa	1
Ke itirela mme ke se na bathapiwa	2
Ke itirela mme ke na le bathapiwa ba le 1 go ya go 9	3
Ke itirela mme ke na le bathapiwa ba ba fetang 10	4
Ke direla kgwebo ya lelapa la me	5
(Ga go na karabo)	9

**242. A o/ne o tlhokomela bathapiwa ba bangwe?**

**INTERVIEWER: IF NOT CURRENTLY EMPLOYED, ASK FOR MOST RECENT JOB**

Ee	1	Ask Q. 243
Nyaya	2	→ Skip to Q.244
(Ga ke itse)	8	→ Skip to Q. 244
(Ga go karabo)	9	Ask Q. 243

**243. O na le/ne o na le bathapiwa ba bakae ba o ba tlhokometseng?**

			bathapiwa
--	--	--	-----------

9995 ya bathapiwa kgotsa go feta	9995
(Ga go na karabo)	9999
(Ga e maleba )	0000

**244. A o/o ne o direla mokgatlo o o direlang morokotso kgotsa o o sa direlang morokotso?**

**INTERVIEWER: CIRCLE ONE RESPONSE. IF NOT CURRENTLY EMPLOYED, ASK FOR MOST RECENT JOB**

Mokgatlo o o dirang morokotso	1
Mokgatlo o o sa direlang morokotso	2
(Ga ke itse)	8
(Ga go karabo)	9
(Ga e maleba – Ga ke ise ke dire)	0

**245. A o direla/ o ne o direla mothapi wa setšhaba kgotsa wa poraefete?**

**INTERVIEWER: CIRCLE ONE RESPONSE. IF NOT CURRENTLY EMPLOYED, ASK FOR MOST RECENT JOB**

Mothapi wa setšhaba	1
Mothapi wa poraefete	2
(Ga ke itse)	8
(Ga ke na karabo)	9
(Ga e maleba – Ga ke ise ke dire)	0

**246. Tiro ya gago ke eng gona jaanong? (Leina la tiro ya gago e kgolo)?**

**INTERVIEWER: WRITE DOWN RESPONSE IF NOT CURRENTLY EMPLOYED, ASK FOR MOST RECENT JOB**

(Gana go araba)		97
(Ga a itse, tlhaloso ga e kgotsotfatse)		98
(Ga e maleba – Ga ke ise ke dire)		99

**247. Ke ditirwana tsa mofuta mang tse o di dirang mo bontsing ba nako (Mo tirong ya gago e kgolo)?**

INTERVIEWER: WRITE DOWN RESPONSE IF NOT CURRENTLY EMPLOYED, ASK FOR MOST RECENT JOB

(Gana go araba)	97
(Ga ke itse, ga e a tlhalosiwa sentle)	98
(Ga e maleba – Ga ke ise ke dire)	99

**248. Maemo a gago a tiro ke a fe mo nakong e (Ke efe ya tse di latelang e e tlhalosang maemo a gago a tiro botoka?)**

Ke a dira, nako e e tletseng	01
Ke a dira, nako e e sa felelang	02
Ke thapilwe nako e nnye go feta ya nakwana (tiro ya nako e e rileng/ sekoropo)	03
Ga ke dire, ga ke batle tiro	04
Ga ke dire, ke batla tiro	05
Moithuti/morutwana	06
Moruta-kgwebo/mokatiswa	07
Ke lwala gotlhelele kgotsa ke golofetse gotlhelele	08
Mophenšene (tsofetse/ke emisitse tiro ka ntlha ya botsofe)	09
Ke dira ditiro tsa fa lelapeng, ke tlhokomela lelapa, bana kgotsa batho ba bangwe	11
Tse dingwe (tlhalosa) .....	12

**249. Fa o nyetse/tswe kgotsa o na le molekane, a o direla tuelo mo nakong e / o kile a direla tuelo mo nakong e e fetileng kgotsa ga a ise a ke a direle tuelo?**

O direla tuelo mo nakong e	1	→ Ask Q. <b>250</b>
Ga a direle tuelo mo nakong e fela o kile a direla tuelo mo nakong e e fetileng	2	→ Skip to Q. <b>251</b>
Ga a ise a direle tuelo	3	→ Skip to Q.255
(Ga ke na karabo)	9	→ Ask Q. <b>250</b>
Ga e maleba (Ga ke na molekane)	0	→ Skip to Q. <b>256</b>

**250. Mogatso/molekane wa gago o dira diura di le kae ka beke e e tlwaelegileng, go akaretsa le nako e e okeditsweng?**

--	--	--

Diura

Diura tse 96 kgotsa go feta	96
(Ga ke itse)	98
(Ga ke na karabo)	99

- 251. A mogatso/molekane wa gago ke mothapiwa, o a itirela kgotsa o direla kgwebo ya lelapa la gagwe?**

Mothapiwa	1
O a itirela mme ga a na bathapiwa	2
O a itirela mme o na le bathapiwa ba ba 1-9	3
O a itirela mme o na le bathapiwa ba ba 10 kgotsa go feta	4
O direla kgwebo ya lelapa la gagwe	5
(Ga go na karabo)	9
(Ga e maleba – Ga ke ise ke dire)	0

- 252. A mogatso/molekane wa gago o tlhokomela bathapiwa ba bangwe?**

**INTERVIEWER: IF NOT CURRENTLY EMPLOYED, ASK FOR MOST RECENT JOB**

Ee	1
Nyaya	2
(Ga ke itse)	8
(Ga go karabo)	9
(Ga e maleba – Ga ke ise ke dire)	0

- 253. Tiro ya mogatso/molekane wa gago ke efe? Leina la tiro ya gagwe e kgolo)?**

**INTERVIEWER: WRITE DOWN RESPONSE IF NOT CURRENTLY EMPLOYED, ASK FOR MOST RECENT JOB**

(Gana go araba)	97	
(Ga ke itse, ga e a tlhalosiwa sentle)	98	
(Ga e maleba – Ga ke ise ke dire)	99	

- 254. Mogatso/molekane wa gago o dira ditiro di fe dinako di le dintsi mo tirong ya gagwe e kgolo)?**

**INTERVIEWER: WRITE DOWN RESPONSE IF NOT CURRENTLY EMPLOYED, ASK FOR MOST RECENT JOB**

(Gana go araba)	97	
(Ga ke itse, ga e a tlhalosiwa sentle))	98	
(Ga e maleba – Ga ke ise ke dire)	99	

- 255. Ke efe ya tse di latelang e e tlhalosang maemo a mogatso/molekane wa gago a tiro sentle?**

**INTERVIEWER: IF SPOUSE/PARTNER ISTEMPORARILY NOT WORKING BECAUSE OF TEMPORARY ILLNESS / PARENTAL LEAVE / STRIKE, ETC., PLEASE ASK ABOUT HIS/HER NORMAL WORK SITUATION.**

O direla tuelo (modiri, kgotsa o direla kgwebo ya lelapa)	1
Ga a dire, o batla tiro Ga a dire, o batla tiro	2
O tsena sekolo (Moithuti / morutwana)	3
O mo ikatisong ya go simolola kgwebo	4
O golofaletse leruri/ke molwetse wa leruri	5
O godile/ o tlogetse tiro ka ntlha ya bogodi	6
Modiri wa mo lelapeng (o tlhokomela lelapa) o tlhokomela bana kgotsa batho ba bangwe	7
O naya ditirelo go baagi	8
Tse dingwe (tlhalosa) .....	9

**256. Mme wa gago o tsholetswe kwa nageng e fe?**

(Gana go araba)	997
(Ga ke itse)	998
(Ga ke na karabo)	999

**257. Rre wa gago o tsholetswe kwa nageng e fe?**

(Gana go araba)	997
(Ga ke itse)	998
(Ga ke na karabo)	999

**258. A o leloko kgotsa o kile wa nna leloko le le duelang la Mokgatlho wa badiri kgotsa yunione?**

Ee, ke leloko mo nakong e	1
Ee, mo nakong e e fetileng, e seng gona jaanong	2
Nyaya, ga ke ise ke nne leloko	3
(Gana go araba)	7

**259. A o ipitsa gore o wela mo tumelong nngwe?**

Ee	1	→	Ask Q.260
Nyaa	2	→	Skip to Q.261

**260. Fa karabo e le ee, ke efe? Tswee-tswée tlhalosa phuthego**

Christian (go sa tlhalosiwa)	01
African Evangelical Church	02
Anglican	03
Assemblies of God	04
Apostle Twelve	05
Baptist	06
Dutch Reformed	07
Full Gospel Church of God	08
Faith Mission	09
Church of God and Saints of Christ	10
Jehovah's Witness	11
Lutheran	12
Methodist	13
Pentecostal Holiness Church	14
Roman Catholic	15
Salvation Army	16
Seventh Day Adventist	17
St John's Apostolic	18
United Congregation Church	19
Universal Church of God	20
Nazareth	21
Zionist Christian Church	22
Other Christian	23
Islam / Muslim	24
Judaism / Jewish	25
Hinduism / Hindu	26
Buddhism / Buddhist	27
Tse dingwe (tlhalosa)	28
(Gana go araba)	97
(Ga a itse)	98
(Ga a araba)	99



**261. Go sa kgathelesege gore o wela mo tumelong nngwe kgotsa jang, o ka re o modumedi go le kana kang? [SHOWCARD 11]**

Ga ke modumedi le e seng										Ke modumedi i tota	(Ga ke itse)
00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	88

**262. Kwa ntle ga dinako tse di rileng jaaka manyalo, dipoloko le dikolobetso, o tsenela ditirelo kgotsa dikopano tse di golaganeng le phuthego ya gago ga kae?**

Dinako tse di mmalwa ka ngwaga	01
Gangwe ka kgwedi	02
Ga 2 kgotsa ga 3 ka kgwedi	03
Gangwe ka kgwedi	04
Dinako tse di mmalwa ka ngwaga	05
Gangwe ka ngwaga	06
Fa tlase ga gangwe ka ngwaga	07
Ga ke nke	08
(Gana go araba)	77
(Ga a araba)	88

**263. A wena kgotsa mongwe mo lelapeng le o amogela mogolo mongwe?**

**INTERVIEWER: MULTIPLE RESPONSES ALLOWED. CIRCLE ALL THAT APPLY.**

a.	Mogolo wa botsofe (wa loago)	01
b.	Mogolo wa phepo ya bana	02
c.	Mogolo wa bogole	03
d.	Mogolo wa batho ba ba batlang tlhokomelo	04
e.	Madi a tlhokomelo ya bana ba dikhutsana	05
f.	Mogolo wa go thusa mo go tlhokegang	06
g.	UIF (Blue Card) kgotsa phimolakeledi ya badiri	07
h.	Social Relief of Distress (diphuthelwana tsa dijo tsa tshoganyetso, diboutšhara tsa dijo kgotsa go romelwa madi ga nakwana)	08
i.	Ga go o pe mo lelapeng yo o amogelang dikungo tse o	09
j.	(Gana go araba)	97
k.	(Ga a itse)	98


**264. A o ka re wena le ba lelapa la gago le ...**

Humile	1
Le iketlile	2
Le iketlile mo go utlwalang	3
Le kgona go phela	4
Le humanegile	5
Le humanegile thata	6

**265. Batho ka dinako dingwe ba itlhalosa jaaka ba ba welang mo setlhopheng sa badiri, se se mo magareng kgotsa se se kwa godimo kgotsa se se kwa tlase. A o ka itlhalosa gore o wela mo...?**

Maemo a kwa tlase	1
Maemo a badiri	2
Maemo a magareng	3
Maemo a magareng go isa kwa godimo	4
Maemo a a kwa godingwana	5
(Ga ke itse)	8

**266. Mo setšhabeng sa rona go na le ditlhopho tse di na leng go nna kwa godimo le tse di nang le go nna kwa tlase. O ka ipaya fa kae mo sekaleng sa 1 go fitla go 10, mo o 10 e leng kwa godimo mme 1 e le kwa tlase. [Showcard 12]**



#### DINTLHA KA GA LELAPA

**267. Tlhalosa moagomogolo o balelapa ba nnang mo go ona?**

Bonno/Ntlo kgotsa moago wa ditena mo seteneng se le esi kgotsa mo polaseng	01
Ntlwana ya setso/ Mokgoro/ Moago o o agilweng ka didiriswa tsa setso	02
Folete mo lefelong la difolete	03
Ntlo e e mo seteneng se sengwe le tse dingwe mo teropong	04
Yuniti mo lefelong la batsofe	05
Bonno/Folete/phaposi fa morago ga ntlo	06
Mokhukhu/ letikiri fa morago ga ntlo	07
Mokhukhu kwa lefelong la mekhukhu/letikiri mme eseng fa morago ga ntlo, mo polaseng	08
Phaposi kamore /foletenyana	09
Kharabane/Tente	10
Tse dingwe, <i>tlhalosa</i>	11

**268. Ke motswedi o fe wa metsi a go nowa o o dirisiwang ka gale ke lelapa le?**

**INTERVIEWER: PLEASE CIRCLE ONE NUMBER ONLY**

Thepe ya metsi a peipi a metara mo ntlong	01
Thepe ya metsi a peipi a a dueletsweng kwa pele mo ntlong	02
Thepe ya metsi a peipi a metara mo jarateng	03
Thepe ya metsi a peipi a a dueletsweng kwa pele mo jarateng	04
Thepe ya metsi a peipi mo jarateng – ga go na metara	05
Thepe ya metsi ya botlhe – ga a duelelwe	06
Thepe ya metsi ya botlhe – a a duelelwa	07
Ke a bona kwa ntle ga tuelo mo go moagisani	08
Ke a duelela go tswa go moagisani	09
Mo llong ya go rwala metsi/mo tankeng ya metsi	10
Mo tankeng ya metsi ya botlhe /Mo tankeng mo jarateng/ya botlhe	11
Metsi a a epilweng mo jarateng	12
Metsi a a epilweng kwa ntle ga jarata/ a botlhe	13
Mo tankeng ya metsi a pula mo jarateng	14
Mo nokeng /motswedi o o elelang	15
Mo letamong	16
Mo kgatamping /metsi a a emeng	17
Mo petseng/sedibeng	18
Mo motsweding	19
Metsi a mabotlolo	20
Tse dingwe, tlhalosa	21

**269. Ke mofuta o fe wa ntlwana-boithusetso o o dirisiwang ke ba lelapa le?**

**INTERVIEWER: PLEASE CIRCLE ONE NUMBER ONLY**

Ntlwana boithusetso e e dirisang metsi, mme e golagantswe mo keelong ya maswe ya mmasepala	01	Ask Q270
Ntlwana boithusetso e e dirisang metsi, mme e golagantswe mo tankeng ya maswe	02	Ask Q270
Ntlwana boithusetso ya dikhemikhale	03	Ask Q270
Ntlwana ya mosima e e nang le peipi ya mowa (ya mosima o o boteng)	04	Ask Q270
Ntlwana ya mosima e e se nang peipi ya mowa (ya mosima o o boteng)	05	Ask Q270
Ntlwana boithusetso ya kgametswana	06	Ask Q270
Tse dingwe, tlhalosa .....	07	Ask Q270
Ga e teng	08	→ Skip to Q.271
(Ga a itse)	98	→ Skip to Q.271

**270. Ntlwana e e beilwe fa kae?**

Mo ntlong	1
Mo setsheng (mo jarateng)	2
Kwa ntle ga setsha (jarata)	3

**271. A lelapa le le na le motlakase?**

Mmetara mo ntlong	1
Mmetara o o duelelwang kwa pele mo ntlong	2
E golagane le motswedi o mongwe o ke o duelelang (sekai, e golagantswe le wa moagisani yo a o duelelang)	3

E golagane le motswedi o mongwe o ke sa o dueleleng (sekai, e golagantswe le wa moagisani yo a sa o dueleleng	4
Kgolagano e e seng ka fa molaong. (sekai, e golagane le mogala wa Eskom)	5
Jenereitara/bethiri	6
Tse dingwe, tthalosa .....	7
Ga go na motlakase	8
(Ga ke itse/ ga ke na bonnete	9

**272. A o ka tthalosa lefelo le le nnang mo go lona jaaka ...**

Teropo e kgolo	1
The suburbs kgotsa ka kwa ntle ga teropo e e kgolo	2
Teropo kgotsa teropokgolo	3
Motse wa selegae	4
Polasa kgotsa legae mo nageng	5

**Ke kopa gore o mpolelele gore ke sefe sa didiriswa tse di latelang, se se leng teng mo legaeng la lona (mme se dira sentle). A lelapa la lona le na le ...?**

	Ee	Nyaa
273.Metsi a a bolelo a kisara	1	2
274.Setsidifatsi/foritshi e e kopaneng le freezer	1	2
275.Onto ya microwave (e e dirang)	1	2
276.Mothusi wa fa gae (a nna mo o / wa nakwana)	1	2
277.Sephepafatsi sa kgogo ya mowa (Vacuum cleaner/ se phatsimisa boalo	1	2
278.Makhine wa go tlhatswa diaparo	1	2
279.Khumputara fa gae / laptop	1	2
280.Setshameka di DVD / Blu Ray player	1	2
281.Setofo sa motlakase	1	2
282.Thelebišene	1	2
283.Seomisa diaparo (segamolodi)	1	2
284.Founu ya mo ntleng ya Telkom	1	2
285.Seyalemowa/ radiyo e le nngwe kgotsa ga e teng	1	2
286.Sinki ya mo boapeelong e e ageletsweng	1	2
287.Tirelo ya tshireletso ya fa gae (security service)	1	2
288.Setsidifatsi sa deep freezer (se se dirang sentle	1	2
289.Kgolagano ya M-Net, DSTv kgotsa TopTV	1	2
290.Makhine wa go tlhatswa dijana	1	2
291.Go na le sejanaga mo lelapeng	1	2
292.Sebontsha ditshwantsho le setshameka mmimo sa fa gae	1	2
293.Letamo la go thuma	1	2
294.Setsidifatsi/sethuthafatsi sa mowa (se balele sefokamowa /fene)	1	2

295. Le na le diselefounu tse kae gona jaanong mo lelapeng la lona, tse di dirang sentle? A lelapa la lona le na le ...?

Ga go epe	1
Selefounu e le nngwe fela mo lelapeng	2
Diselefounu di le 2 mo lelapeng	3
Diselefounu di le 3 kgotsa go feta mo lelapeng la lona	4

296. A le na le phitlhelelo ya Inthanete?

**INTERVIEWER: MULTIPLE RESPONSES ALLOWED. CIRCLE ALL THAT APPLY.**

a.	Ee, fa gae	1
b.	Ee, kwa tirong	2
c.	Ee, kwa lefelong la thuto	3
d.	Ee, kwa lefelong la inthanete	4
e.	Ee, kwa lefelong la morafe	5
f.	Ee, kwa posong	6
g.	Ee, ka selefounu	7
h.	Ee, ka tse dingwe (Tlhalosa)	8
i.	Ga go epe	9

Phasalatso ya leago e kaya diwebosaete jaaka Facebook, Twitter le Instagram.  
Phasalatso ya leago e letla batho go arogana ditshwantsho le tshedimosetso magareng ga ditsala le balatedi.

297. Ke ga kae mo dibekeng tse 4 tse di fetileng mo o nnang o lebile phasalatso ya leago jaaka Facebook, Twitter le Instagram?

Le eseng	1
Ka sewelo	2
Dinako dingwe	3
Gangwe le gape	4
Kgafetsa kgafetsa	5
(Nka se tlhophe)	8

**LETSENO LA GAGO LE LA BALELAPA**

298. Ka kopo lebisisa letseno la balelapa la gago botlhe le letseno lengwe le lengwe le le ka bong le amogelwa ke lelapa lotlhe. Motswedi mogolo wa letseno la lelapa la gago ke ofe?

Megolo le dituelo	1
Madi a go newa / go romelwa	2
Madi a botsofe/ madi a thuso	3
Thekiso ya ditlhagiswa tsa polasa kgotsa ditirelo	4
Letseno le lengwe le le sa tsweng mo polaseng	5
Ga go letseno	6
(Gana go araba)	7
(Ga ke itse)	8

## SHOWCARD G2

299. Ka kopo nneye tlhaka e e tihalosang LETSENO LA LELAPA LA GAGO ka kakaretso ka kgwedi pele fa go gogiwa lekgetho le tse dingwe. Bontsha metswedi yotlhe ya tuelo, jaaka, mogolo, madi a botsofe, morokotso go tswa go polokelong ya madi, jalo jalo.
300. Ka kopo nneye tlhaka e e tihalosang LETSENO LA GAGO ka kakaretso ka kgwedi pele fa go gogiwa lekgetho le tse dingwe. Bontsha metswedi yotlhe ya tuelo, jaaka, mogolo, madi a botsofe, morokotso go tswa go polokelong ya madi, jalo jalo.

		299.	300.
	Ga go letseno	01	01
<b>K</b>	R1 – R500	02	02
<b>L</b>	R501 –R750	03	03
<b>M</b>	R751 – R1 000	04	04
<b>N</b>	R1 001-R1 500	05	05
<b>O</b>	R1 501 – R2 000	06	06
<b>P</b>	R2 001 – R3 000	07	07
<b>Q</b>	R3 001 – R5 000	08	08
<b>R</b>	R5 001 – R7 500	09	09
<b>S</b>	R7 501 – R10 000	10	10
<b>T</b>	R10 001 – R15 000	11	11
<b>U</b>	R15 001 – R20 000	12	12
<b>V</b>	R20 001 – R30 000	13	13
<b>W</b>	R30 001 – R50 000	14	14
<b>X</b>	R 50 001 +	15	15
	(Gana go araba	97	97
	(Ga ke na bonnete/Ga ke itse)	98	98

301. Ke maemo a fe a letseno la kgwedi le o le bonang e le bonnye bo lelapa la gago le ka phelang ka lona, go raya gore, lelapa la gago le ka se kgone go dira sentle ka letseno le le fa tlase ga lona.

Tlhwatlhwa (Ka diranta)

<b>R</b>	
----------	--

(Ga ke itse = 98)

302. A letseno lotlhe la lelapa la gago le kwa godingwana, le kwa tlasenyana kgotsa le lekana le palo e?

Kwa godingwana go feta	1
Kwa godingwana	2
Le batlile le lekana	3
Kwa godingwana go feta	4
Kwa tlase thata	5
Ga ke itse)	8

**Interviewer: Kwala puo e kgolo e e neng e dirisiwa mo**

**Puo e kgolo ya puisano?**

Sesotho	01
Setswana	02
Sepedi	03
Siswati	04
IsiNdebele	05
IsiXhosa	06
IsiZulu	07
Xitsonga	08
Tshivenda/Lemba	09
Afrikaans	10
English	11
E nngwe (tlhalosa) .....	12

**RE LEBOGELA TIRISANOMMOGO YA GAGO**